

ENNE DA YI NA

TWERESEM YI ABA MU

 Mo deε mo ngyina hɔ, se mobε, bere a yeasi yen tiri ase ama mpaebɔ asem yi.

² Osoro Agya Dɔfoɔ, εye yen anisɔ anadwo yi de ma yei, akwanya foforɔ se yaba na yede saa animuonyam, nwanwasoo Yesu Kristo Asem̄pa yi rema. Yeda W'ase εfiri se Odoaso ara te se deε ɔtεe ennora, enne, εne daapem. Yeda W'ase de ma saa nnipa yi a waboa ano wɔ ha yi wɔ awɔ bere sεe mu, na wɔdoso ara wɔ akwanhwε keseε, wɔrehwε, wɔgye di se biribi sononko firi Nyankopɔn nkyen reba yεhɔ. Yede saa anidasoo no ba, Awurade, nhylamu biara ase. Yeda W'ase de ma ɔsom ahodoɔ no, anadwo a ɔdi akyire no, wɔ asorefie ha; meda W'ase de ma ɔsom no wɔ ha anwummers a ɔdi akyire no, εne ɔsom no enne, wɔ asorefie ha. Yerehwε kwan seesei des Wode bεma yen anadwo yi.

³ Agya, yεnim se obiara a wɔtumi toto wɔn nsa bεtumi abue nkrataa fa a εwɔ Twere Kronkron no mu, nanso Obaako pe na Obεtumi ama No atena ase na aye ade kann, na εno yε Wo. Na, Agya, yerehwε Wo kwan se wobeye saa anadwo yi. Hyira yen wɔ kwan biara so. Anigyeε ahye yen akoma mu mma bere a yεhunu se bere no abεn bere a yεrekɔ hyia No, animu ne animu, Obaako no yεadɔ no na yεatena ase ama no mfirinhyia yi nyinaa mu.

⁴ Bebree na wasakyera, Awurade, foforɔ. Me nteaseε kyεrε se dodoɔ ara, aduannan anaase aduonnum, na εse se wɔbɔ wɔn asu wɔ Wo Din mu, anɔpɔ no, εfiri ɔsom a ɔdi akyire anadwo no. O Nyankopɔn, mepa wo kyew toaso, yεbɔ mpaεε, kɔsi se Onyankopɔn Aba biara a ϕhunu sieεε no behunu Asem̄pa Hann no, na waba nnwankuo no mu.

⁵ Yεbisa Wo se anka fa yen sie anadwo yi wɔ Asem̄ no akyi; fira yen ani ma wiase nnoɔma, na ma yεhunu Yesu. Ma Nsakyeraεε Bepɔ no so suahunu mmra yen ntam, anadwo yi, a yεhunu onipa biara gyesε Yesu nko ara. Yεbisa no wɔ Ne Din mu, na εde ma N'anmuonyam εne N'Asem̄pa no ho adanseε. Amen.

Mo bεtumi atena ase.

⁶ Meredane akasamu yi, anaase εpono yi, akɔ fa kakraa bi, se ne nyinaa yε a, sedεε mεhunu atiefɔ afanu no. Me susu se metumi anya saa akasamu yi wɔ ha. Ne nyinaa yε, bere kakra.

⁷ Yεrekyea mo, firi nhylamu dan kεsεε yi mu ha anadwo yi, yen nnamfonom a mo wɔ Arizona, California, Texas, εne United States baabiara, εnam ahoma no so. Yei—yei rekɔ ɔman-mu no

mu, əsom yi anadwo yi, εnam ahoma no so, enti yewə aphotosoo se Onyankopon bəhyira yen.

⁸ Motumi te, akyire hə nhiyamu dan kesee no—no mu ərekə benkum so? Ne nyinaa yε, wɔrekəhwε seesei telefon ahoma no, ahwε se əreyε adwuma yie a.

⁹ Obiara ani agye anadwo yi anaa? [Asərefeo no ka se, "Amen."—Os.] Ka se, εno yε! Wə εfa ha? ["Amen."] Amen. Yε m'anigye paa se mehunu se mo nyinaa atena ase kama.

¹⁰ Na afei əkyena anadwo, se εdom no kəso dəcəso a, wəbeso telefon no tee. Εwə hə anadwo yi. Me susu se wən mu bi wə asərefie ha.

¹¹ Na, əkyena anəpa, əsom no ntumi mmaso wə asərefie ha, εfiri se əno...nhwirəntənfoō besiesie asore hə ama ayeforəhyia əkyena awia. Na wəayi əsom no—no afiri hə, wə anəpa no, εkə Onuabarima Ruddell asafo mu, yεn asəfоō no mu baako, na εwə əno—əno kwantempon wə ha, 62. Wəde εno ato dwa anaa? [Onuabarima Neville ka se, "Aane."—Os.] Wəde ato dwa. Na, se εboro so wə soro hə a, yεbεfa wən a aka no na yasoma əsəfоō foforə akə Onuabarima Junior Jackson hə, εwə Clarksville. Dees nti yεyε no wə Onuabarima Ruddell hə ne se, εbene ha, na yεbεtumi...na yε susuu se mobεtumi anya no mmere so. Na afei yahwε no wə kwan bi so. Na yahwε se saa asubə no nyinaa abaso əkyena, na me wə anidasoo se əha foforə anaase mmienu na wəde bəka wən a wəbebo asu əkyena no ho. Na afei əkyena anadwo...

¹² Me mpe se mede biribi a məkasa afa ho to dwa, nanso anadwo baako wə əsom no mu, anaase da koro bi, Mepe se me kasa fa asemtíre no ho: *Hwan Ne Saa Melkisedek No?* Efiri se, εye a—a asemtíre a me susu se yete bere a saa adiyie no, a asemmissa aba ho firi mmere, tenten, "Hwan ne saa Əyənkoo yi?" Na me gyedi se Onyankopon wə anoyie, Dees na Əye. Ebinom kaa se, "asəfodwuma," ebinom kaa se, "əhene," ebinom...Nanso εse se εwə hə...

¹³ Mmerε tenten a asemmissa wə hə no, εse se anoyie wə hə ma saa asemmissa no, a εye nokore. Asemmissa rentumi nwəhə a ədikan anoyie nni həz.

¹⁴ Afei, yewə awerəhyəmu se Onyankopon bəma yen nhiyira anadwo yi afiri N'Asem mu, bere a yəkenkan No.

¹⁵ Na mo wə...Billy ka kyereε me se menka nkyere mo se monyaa baakoye wə ha mo ne nkurəfоō a wəwə ha yi εno fa sedee wəhyehye nnočma, apolisifоō no εne biribiara. Monkə so; εno yε paa, εye papa paa.

¹⁶ Yewə anidasoo se yεbεhunu berε a, ebia daakye bi, a ebia yεde ntomadan no bəba kuro yi mu ha na yεde bəsi ballpark yi so ha, baabi a yεbεtumi atena berε tenten kakra, ebia beyε nnawətwe mmiensa anaase nnan, əhyewbə, ntoatoasso. Na εha dees εye den se yεhunu yen ho, na afei εse se yεma yen ho nante-

yie na yekə bio. Mmom mepe se meba na me bətena kyere kakra, berə baako baabi a yebetumi atena a yemfiri ha anadwo baako anaase mmienu, mmom yebetena ase na makyerəkyere, adekyee ne adesae, adekyee ne adesae, akəsoč na akəsoč. Ebia obi bəkə fie na wakəma nkoko aduane, akəkyim nantwie nufusuo, na wasane aba nnawətwe a ədisoč na wabetoa əsom no so. Me—mepe saa. Enti Awurade nka mo ho.

¹⁷ Afei, ansana mefiri ha no, ebia Kwasiada ançpa anaase Kwasiada anadwo, anaase etədabi a, saa əsom yi mu baako no, me nim se mo nyinaa moretwen se mobetie Nkransəm a əfa Nokore a əwə *Awadee Ne Awaregyae* mu, a εye əhaw akesee no mu baako ənne. Na εye nokore sədeč me gyina ha yi, me gyedi se nokore anoyie no wə Onyankopən Asem no mu, na me gyedi se eno ne deč me hyeč ho bə se mesane ba abeye.

¹⁸ Na me susu se, me nim se, sədeč me nim no, mepe se meye əsom foforə wə Jeffersonville ha, wə Easter Kwasiada no, na yebə... ama owiapuee som, na afei Easter Kwasiada. Enti yebədi kan abə ho dawuro na ebia yahwehwə se yebənya nhiamu dankəse no, se εbeče yie a, anaase baabi, ama Kwasiada, ebia Memeneda eñe Kwasiada a εreba yi. Əse se mefa wiem ba na mesane, əfiri se bere no abən... Əse se me hwehwə mu, ədikan, mede dwumadie ho nhyehyee a mewə, eñe me—me—m'akwantuo mu baako wə California. Na afei, eno akyi pəe no, əse se mekə—kə Abibirem. Enti monkae na mommo mpaæs mma yen.

¹⁹ Afei, anadwo yi, mepe se metwe mo adwene si Nyankopən Asem ne fa bi so, me hunuu no wə Əhoteni Luka ti 4. Ti 4 eñe nyiyimu 16 no, εbeħye ase, Yesu rekasa.

... *Enne da yi na Asem yi aba mu wə mo aso mu.*

²⁰ Afei yere se yeyi, firi Eno mu, de ye awiee senea Nyankopən Asem ye nnam! Afei, yen nyinaa betumi asusu dwumadie no ho, nanso εye Ahooden no na ema No ye adwuma.

²¹ Yebetumi asusu ahunu dwumadie a afidie ye, ləre, nanso εye ahooden no na ema kəba no twa ne ho na ekə.

²² Afei, Yesu asane kə—kə Nasaret, baabi a wətetee No. Wə Tweresem no mu ha no, yehunu se wəkaa se, “Yətee se Wo yee səe—eñe—səe wə Kapernaum. Afei ma yənhwə se Woye no wə Wo Ara wo kuro mu.”

²³ Yesu kaa se, “A—a nnidie mmo odiyifoo gyesə əno ara ne kurom.” Na, ete saa, ehə ne baabi a wətetee woč, eñe baabi a nnipa nim woč. Na ehə no Ənyaa a—a—a din bəne, mfitiases no, berə a Wanya asase so papa amma Wannwo no. Wəfrəs No “mpenaba,” se Maria na wanyinsən ansaana əwaree, a wəgye tom, Yosef. Nanso, eno nte saa, yənim se ente saa.

²⁴ Na wə saa Tweresem yi mu no, deč emaa m'ani baa yei so, na εye biribi a εsiis wə Phoenix a εnkyerees, Arizona. Na εye da a

ɛdi akyire no, wɔ ɔsom no mu a na ɛse se me kasa εwɔ Full Gospel Business Men Amansan Nhyiamu ase.

²⁵ Na wɔ nhyiamu yi ase no əhəcho bi besraa yɛn, a na ɔyɛ Katolik səfɔc, na ɔyɛ—ɔyɛ əfiri “the Chaldean Rites of the Asomafoɔ Katolik asafo mu; ɔsəfopon. John S. Stanley, O.S.D.” ɔyɛ “əsəfopanin wɔ metrpolitan United States,” wɔ Katolik asafo no mu. *Yei* yɛ ne krataa ɛne ne—ɛne ne n'akyiri kwan.

²⁶ Na w'abesra Christian Business Menfoɔ no, na m'ahu no wɔ hɔ, ɛnnora. Na bere a merekasa Memeneda anadwo no, megye di se na ɛyɛ saa, anaase Memeneda anɔpa εwɔ anɔpadidie no ase no, na me... Bere a na merekasa no, əkɔ so ara hwɛɛ me. Me susuu se, “Saa onipa yi nokoreni ɔne me nyɛ adwene wɔ biribiara a meka ho.” Na, mo nim, wo bɛtumi—wo bɛtumi ahu no; na ɔde ne tiri kɔ soro-ɛne-fam, nanso na me nnim dee na ɛreye ne so adwuma.

²⁷ Enti wɔ Kwasiada awia no, bere a mesɔree se merekasa no, na merefa m'asəmtire afa *Awokoo Eyea* ho, baabi a Yesu kaa se, “Sədəe ɔbaa wɔ awerɛhoɔ mu se ɔrewoa,” ɔbaa hunu awerɛhoɔ wɔ awoɔ mu. Na enti na merekasa afiri hɔ, se, *Awokoo Eyea*, asəmtire no, aka se ewiase wɔ awokoo eyea mu seesei. ɛse se dada no firi hɔ, sədəe wɔbɛtumi awo foforɔ no; ɛtese a—a sədəe ɛse aba porɔ, sədəe ɛbənya nkwa foforɔ.

²⁸ Na senea eyea no, awokoo eyea aka ewiase! Wɔ Ewiase ɔkokɛsɛ a Edikan, ɔfaa eyea kɛsɛ paa mu, esiane se na wɔwɔ awuduro mframa, ɛne dee ɛkahø, a na ɛbɛtumi asse wiase. Na wɔ Ewiase ɔkokɛsɛ a etɔso Mmienu, ɔfɔforɔ kaa no, eyea kɛsɛ paa; na wɔwɔ akodee akɛsɛ, ena topaæs hyeaman nso. ɔrentumi ngyina awokoo eyea foforɔ ano. Yewɔ saa bɛmma ahodoɔ yi ɛne nnɔɔma ɛnne yi, ɔkokɛsɛ baako bio bɛto no akɔ wiem, əfiri se wɔbɛwo no seesei. Na asase foforɔ bi bɛwɔ hɔ. Twere Kronkron no kaa se ɔbɛwɔ hɔ.

²⁹ Wɔ odiyifoɔ biara Nkransɛm ase no, Israel nyaa awokoo eyea, esiane se saa adiyifoɔ yi baaeɛ nti akyire yi a anyamesɛm ho nimdeɛfɔɔ ɛne asəfɔɔ no danee asafo no nyinnaa ekuo no. Na bere a saa adiyifoɔ yi baaeɛ no na wɔde SEDEE AWURADE SEE NIE baaeɛ no, wɔwosoo saa asafo ahodoɔ no, na wɔfaa awokoo eyea mu. Awiee no, ɔfaa awokoo mu kɔsii se ɔwoo Asem pa no Ba, a na ɛyɛ Asem No ankasa a ɛbeyɛɛ honam.

³⁰ Enti asafo no wɔ awokoo eyea mu paa anadwo yi, bio, de ma ɔba no gyɛɛ, Onyankopɔn Ba no ba bio. Yɛn anyamesɛm ho nimdeɛfɔɔ nyinnaa, yɛn nhyehyɛɛs nyinnaa, yɛn asɔrefekuo nyinnaa, aporɔ afiri yɛn ase pɛs. Enti yewɔ awokoo eyea mu, na bere biara Nkransɛm a əfiri Nyankopɔn nkyen no de asafo wura eyea kɛsɛ mu paa, nanso ɛyɛ kakra akyire yi a ɔbɛwo Ayeforɔ. Eno na ɛbɛwo Yesu Kristo ama N'Ayeforɔ.

³¹ Na, afei, meredwene se saa onipa yi ne me anye adwene bebree. Bere a mesoree se mereka saa Nkransem yi, Me buee me Twere Kronkron no mu, se merehwé krataafa no.

³² Na me yere ama me Twere Kronkron foforó, Bronya no mu. Me Twere Kronkron dada no adi beye mfirinhyia dunnum, na ase adee no atete koraa. Krataafa ahodoó no, bere biara a ebeabue no, na ereyiyi firi mu. Na, nanso na me nim baabi a mshunu Tweresem biara, enti meye adesua paa wó saa Twere Kronkron no mu. Na me faa foforó baako no, efiri se baako no aye mmere, se mede bekó asore.

³³ Na bere a me firii aseé buee wó Choteni Yohane, baabi a na Tweresem no wó no, me firii aseé kenkanee ti 16 no, na nyiyimu a na merehwéhwe no nni hó. Enti me susuu se, “Eyes nwanwa!” Me bue kó akyire bio; na edaso ara nni hó.

³⁴ Na Onubarima Jack Moore, a ɔfiri Shreveport, Louisiana, m'adamfo paa, na ɔte hó. Me kaa se, “Onubarima Jack, enye eno na yehu no wó Choteni Yohane 16 no?”

Okaa se, “Aane.”

³⁵ Na saa Katolik səfоо yi soree firi n'akonwa so, ɔfiri asəfоо beye ɔha a wóte apa no soó no mu; ɔnante baa me nkyen, ɔde ne ngusoo eñe ataadee tenten eñe asennua ahodoó, eñe dees ɔkahó, na ɔbenee me paa. Na okaa se, “Me ba, gyina pintinn. Nyankopon rebeye biribi.”

Me susuu se, “Katolik ɔhwefoo reka kyere me saa?”

Okaa se, “Kenkan firi me Nwoma no mu.”

³⁶ Na me kenkanee Tweresem no firii ne Nwoma no mu, na me faa m'asemtire no na me kó so, me kaa m'asem no.

³⁷ Akyire yi, bere a me wríees no, ɔsoree bere a mekoées akyiri no, na okaa se, “Adee baako bi wó hó a eñe se esi. Eno akyi no, eñe se asafo no firi porøes a ewó mu no mu, anaase eñe se yefiri porøes a asafo no wó mu no mu.” Enti, baako anaase ɔfoforó no.

³⁸ Na menam kwan so rekó fie, meresane akó Tucson, saa anwummers no. Na mmɔfra no resu po paanoo a enam hye mu, na me gyinaae se menya paanoo a enam hye mu wó baabi ketewa bi. Na me yere kaa se, “Bill, me ho mpopoo paa wó m'abrabó mu nyinaa saa da, rehwé se wo gyina hó na worepereso wó saa Twere Kronkron no mu.” Okaa se, “Amma wo ho ampopo?”

³⁹ Me kaa se, “Daabi.” Me kaa se, “Na me nim se ewó hó baabi. Na wɔnni krataafa no wó mu. Eyes mfomsoó wó ne tintim no mu.”

⁴⁰ Na okaa se, “Medwene, se me na memaa wo saa Twere Kronkron no a! Na aye se aniwa a ewó hó nyinaa rehwé me.”

⁴¹ Na me kaa se, “Eyes, na worentumi nyé ho hwee. Na enye yé mfomsoó wó Twere Kronkron no tintim no mu.” Me kaa se, “Wɔn amfa krataafa no anhye mu.”

⁴² Σε, me hwæs fam na me hwæs bio, yie sədəs εβετυμι aye; nanso ti 16 no awies, ne fa bi, ne fa bi a ne tenten bεyε inkye mmiensa firi fam, əda ti 17 no so εfa foforɔ, εyε adekorɔ no ara. Na, εyε Twere Kronkron foforɔ, saa krataafa mmienu atare mu yie paa, na na merekenkan firi ti 17 se anka εbεyε 16 no. “Σε,” me kaa se, “ne nyināa yε. Σε biribi ntira.”

⁴³ Na sdedeε emu da ho se wobetumi ate εnne biara no, Enne bi baa me nkyεn, na εkaa se, “Oκε Nasaret, baabi a wöteteε No; na oκε asorefie, sdedeε na Oye daa no. Na ɔsəfoo no de Tweresem no maa No se ɔkenkan, na Okenkanee Yesaia 61. Na bers a Okenkanee Tweresem no, Otenaa ase; de Twers Kronkron no maa ɔsəfoo no, Nwoma no, εna ɔtenaa aseε. Na asorefoo no nyinaa de wɔn ani hwεε No. Na adom Nsem firii N’ano mu baae. Na Okaa se, ‘Enne da yi na Tweresem yi aba mu.’”

“Enne da yi na Tweresem yi aba mu.”

⁴⁴ Senea Tweresem no ye perepe! Se mo bəhye yei nso wə Yesaia 61:1 kɔsi 2, eyə baabi a na yən Awurade ərekenkane firi, Yesaia 61:1 kɔsi 2. Nanso wə Yesaia 26 nyiyimu 2 no mfinimfini no, Əgyinaae. Baabi a əkaa se, “Awurade Honhom No wə Meso; se mempae anisə afe,” afei Əgyinaae. Aden? Əfa foforə no, se memfa atemmuo mmra, əno ne Ne mmaes a ədikan no nkə, mmom Ne Mmaes a etəso mmienu no. Hwə, əne no nkə wə hə. Sədeə Tweresem no nnyə mfomsoc da! Wəye perepe bere biara. Yesu gyinaae baabi a Tweresem no gyinaes, əfiri se na əno ye deə na eṣe se wədi ho adanee perepe wə Ne da mu, seesei, ewə saa mmaes a ədikan no mu. Mmaes a etəso mmienu No Əde atemmuo bəba asase no so; nanso ənye saa bere no. Na eṣe se “əpae anisə afe.”

⁴⁵ Monhye no nso se Mesaia no gyina apa no so, na əde bəhye Asəm de ma saa berə no redi Ne ho adansee. Senea εγε nwanwa fa, Mesaia no gyina asafo no anim! Na monhwə saa adam Nsem no, berə a ɔreka wə ha se. “Mempae anisə afe.”

⁴⁶ “Aniso afe no,” sedes yen nyinaa nim no, se Twere Kronkron akenkanfo, na eye “ahosepe afe.” Na, berę nkoaa nyinaa eñe nneduafio, sedes wótee no, a wafa wón, nneduafie; na ese se ođe əbabarima, ma no tua ka; anaase əbabaa, ma no tua ka, [Ahoma no so ye hunu—Cs.] na wówó nkoasom mu. Emfa ho ne mmere tenten a wóaká nkoasom mu, anaase mmere tenten a na ese se wótena ho; se afe no duru a, eye ahosepe no a, berę a totorobento no behyene no, onipa biara betumi akó wó faahodie mu se ope se ənya faahodie a. [Ahoma no so ye hunu.] Wanya faahodie. Na wonye akoaa bio.

⁴⁷ Mmom se wope se wo kɔso ara yε akoa a, εnneε na εse se wode wo kɔ asɔrefie, de wo gyina asɔrefie aponnwa no ho, na wɔfa fitiε na wɔbɔ waso mu tokuro, na εse se wosom saa owura no wo nkwa nna a aka no.

⁴⁸ Dee eyε nhwesoo a εwie pε ye wɔ Yesu Kristo Asεmpa no ho! Se Wɔka a, anisɔ bere no a, εne ahosepε bere no a; obiara, εmfa ho ne dee wo tee, honam ahosuo a wo wɔ, asorefekuo a wo kɔ, senea wawura bɔne mu kɔ akyirikyiri, anaasee dee εnyε wɔ wo mu; wobetumi akɔ wɔ faahodie mu se wote Asεmpa totorobento no se εrehyen a. Wanya faahodie!

⁴⁹ Mmom se wo dane wakyi ma Nkransem no na wopo se wobetie No a, hyε no nso, wɔtu waso mu tokuro, wɔde fitie. Eno kyere se, meka se, se wo atra adam εne atemmuo ntam no, na worentie Asεmpa no bio. Worenuru akyiri biara da. Ese se woye ako a ma nhyeheyεε a wowɔ mu no, wo nna a aka no nyinaa, se wopo se wobetie anisɔ afe no a.

⁵⁰ Afei, ne fa bi, sεdee me kaaε no, na εrenhia se meyi ano, εfiri se saa Mesaia yi mmaε no, bere seesei no, ye bere a ɔde atemmuo bεba.

⁵¹ Afei, εyεε dεn na saa nkurɔfɔo no anhunu Dee na ɔyε? εyεε dεn na εpaa wɔn ho? εyεε dεn na εtumi yεε hɔ, bere a wɔmaa εmu daa hɔ fann na wɔyi kyεrεε? εyεε dεn na wɔtumi paa ho na wanhuu? Bere a ɔno . . .

⁵² Asεm bεn nie! Monwene ho, “Enne da yi na Twεresem yi aba mu wɔ mo anim.” Hwan na ɔkaa saa? Onyankopɔn No ara, ɔno na ɔkyere ɔno Ara N’Asεm ase. “Enne da yi na Twεresem yi aba mu.” Messia no, ɔno ara, ɔgyina asorefɔo no anim na ɔrekenkan Asεm no afiri Twεre Kronkron no mu, a εfa ɔno ara ne ho, na afei ɔreka se, “Enne da yi na Twεresem yi aba mu,” na wɔdaso ara anhu No.

⁵³ Mmusuo bεn na εte sei, nanso εsiε. Asi mpre bebree. Ebεye dεn na εbetumi asi? εwɔ mu, sεdee εyεε wɔ mmere foforɔ mu no, εnam se wɔgεyee onipa nkyerasεε wɔ Asεm no mu diic nti. Eno ne dee εmaa no siιε. Saa agyedifɔo no wɔ saa nna no mu no, agyedifɔo sεdee-wɔfre wɔn no, na wɔfa nkyerasεε a na ɔsεfɔo no aka afa Twεresem no ho no. Ne saa nti Yesu, na ɔnni wɔn dibeia no mu anaasee ɔnka wɔn kuo no ho no, Wɔyii no firii wɔn kuo no mu.

⁵⁴ Na, εno nti, na wɔrentumi nni Ne ho adansee wɔ wɔn mu, εfiri se na ɔyε sononko firi wɔn ho. Na Yesu Kristo Nipasu no ye sononko ara se na εnni se εpa obiara ho se ɔnhunu se na ɔno ne Onyankopɔn Ba no, εfiri se na ɔyε adansee a εwie pε wɔ Twεresem no mu a wɔtwεre faa Ne ho.

⁵⁵ Saa kwan no ara so na wɔhunu Kristoni biara, se ne bra no di adansee fa nnoɔma korɔ no a εse se Kristoni ye a.

⁵⁶ Ebεye dεn na ɔbεtumi agyina hɔ na waka se, “Enne da yi na Twεresem yi aba mu wɔ mo aniso pεε!” Senea εyε titiriw, senea εmu da hɔ fann, nanso saa nkurɔfɔo yi anteasee. Adεn? Efiri se wɔfaa asɔfɔo binom nkyerasεε a na wɔretie.

⁵⁷ Na abakəsem si ne ho so bere biara. Na Tweresem wɔ nkyerases ahodoɔ a εbom ma Ne ho, εne adiyie ahodoɔ a εbom.

⁵⁸ Yemfa no se, ete se dee eka wɔ Twere Kronkron no mu no, se, “Mafre Me ba afiri Misraim,” a εrekyerε Yesu. Monhwε nkyenkyεn no wɔ ho, na wo behunu se, na εfa Yakob ho nso, Tweresem korɔ no ara. Na Yesu ye Ne Ba keseε. Yakob na ɔye Ne ba a ɔfres no firii Misraim, a Scofield nkyenkyεn εne nkyenkyεn ahodoɔ no nyinna de ma no, εfiri se na εno ne Tweresem a na εretwe adwene asi soɔ. Enti na εwɔ a—a anoyie mmienu; na εyε anoyie ma Yakob a wɔfres no pueεs, εne Yesu a wɔfres no pueεs.

⁵⁹ Na saa ara na εtεεs enne! Efiri se yewɔ saa gyegyeegye a yewɔ mu yi, na nnipa nhunu Nyankopɔn Nokore no, εfiri se nkyerases pii na εwɔ hɔ a nnipa-aye de ama Onyankopɔn Asem. Onyankopɔn nhia obiara se əbεkyere N'Asem ase. ɔye ɔno Ara N'asekyerefoɔ.

⁶⁰ Onyankopɔn kaa se, mfitiaseε no, “Εnyε hann,” na εyεs hann. Eno nhia asekyere.

⁶¹ Okaa se, “Obaabunu bεnyinsen,” na ɔnyinsenee. Eno nhia asekyere biara.

⁶² Bere a... Onyankopɔn nkyerases a ɔde ma N'Asem ye bere a ɔdi ho adanee na ɔde kyere se ɔye saa. Eno ne Ne nkyerases, se ɔma No ba mu. Eno ne baabi a Onyankopɔn nkyerases wɔ, εyε bere a ɔma N'Asem ba mu. ɔrekyerε ɔno ase ama wo.

⁶³ Te se hann bi nni hɔ da, na Okaa se, “Ma hann mmra,” na εyεs hɔ, εno nhia obiara se ɔkyere aseε.

⁶⁴ Nanso yabεnya nhyeheyεes a nipa-aye de abεfra Ne mu, na, se wo ye a, wo—wo ma No kyea firi kwan no mu. Aye saa kwan no ara so bere biara.

⁶⁵ Nanso meda so ara susu sεnea anka εbεborø soɔ. Monwene ho, Mesaia no! Aden nti na wɔanhø No? Efiri se, wɔn akandifoo no ara a εse se anka wɔhu No no, a anka εse se wɔnim Tweresem no, a anka εse se wɔte Tweresem no aseε no, wɔbuu saa Onipa yi animtia na wakaa se, “ɔye adwaman ba, wo—wo mfitiaseε no. Yerenye Saa nni.”

⁶⁶ Mfie pii akyiri no, yerenye saa nni. Yεbεwu ama botaeε no se yεbεka saa se na ɔye ɔbaabunu-awoɔ Ba.

⁶⁷ Na εbεba se da bi, nnoɔma korɔ no ara a yεhunu Yehowa se ɔreyε enne no, nnipa a wɔwɔ mmere a εbεba no mu no, se wɔwɔ hɔ a, wɔbεwu ama nnoɔma a yεrekasa fa ho enne yi. εse se wo ye bere a aboa no agyirae no aba no, na wɔmmma wo kwan se ka Asempe no kwan yei so. Bere a asafo ahodoɔ akεseε no bεka abom no, a εwɔ nhyeheyεes mu seesei ara de ma ewiase asafo no, εse se wo de wo nkwa sɔ w'adansε ano, de ma Yei.

⁶⁸ Ese se wogye No di seesei ara. Se saa asafoɔ no betumi asore a, a wɔbuu No fɔ no a, anka wɔmmu No fɔ. “Nanso,” wo ka se,

“se anka me wɔ hɔ a, anka mεye sεε-εne-sεε.” Eyε, na εno nyε wo berε. Nanso, yei ne wo berε no, yei ne berε no.

Wo ka se, “Eyε, se na ɔwɔ ha a!”

⁶⁹ Twere Kronkron no kaa se, “Ote se dee ətεe ennora, enne, εne daapem,” adekorɔ no ara, enti ɔwɔ ha. Nanso, ɔwɔ ha. Sεdeε aniteε aba ewiase no, ayε kεseε, na wɔasua nwoma bebree no, ɔwɔ ha wɔ Honhom tebea mu, a wɔrentumi nkum no anaase wɔmma no nwuo. ɔwui preko pε; ɔrentumi nwu bio. Na εse se ɔye honam sεdeε Onyankopɔn bεwu wɔ honam mu, de ma bɔne. Nanso saa berε yi dee ɔrentumi nwu da; Eyε Honhom Kronkron no.

⁷⁰ Afei, sεneα εse se wɔsusu se wɔwɔ nnocma bi tia No! Biribi foforɔ, se ɔremfa ne ho nka wɔn dibea no mu biara ho. Afei, wo hu, εno daso ara ma No ye nnipa bɔne. ɔremfa ne ho mmɔ wɔn-wɔn kuo ahodoɔ no, ɔremfa ne ho nkɔka wɔn asəfokuo no ho, na ɔne no nni hwee ye. Na afei, ne nyinaa akyi no, ɔhwehwεε se əbεbubu dee na wɔasie no gu fam.

⁷¹ ɔkɔɔ asərefie no mu. Yeεre No Onipa a ɔwɔ ahobraseε; na ɔyε, nanso mmere pii no yente aseε yie dee ahobraseε no tee.

⁷² Na ɔye Onipa a ɔwɔ ahummɔborɔ, nanso etɔdabi a yente aseε dee ahummɔborɔ no tee. Enye nnipa timmɔborɔ, enye ahummɔborɔ. Mmom, *ahummɔborɔ* ye “se woreye Onyankopɔn apεdeε.”

⁷³ ɔfaa Betsaida subura no—no ho, ɔpono no. Na nnipa pii deda hɔ, nnipa akuakuo pii. Nnipa akuakuo nni ano. Nanso na nnipa akuakuo deda hɔ: mpakyε, anifirafɔ, mmubuafo, ahoɔmerεfɔ. Na ɔnyaa ahummɔborɔ maa nnipa no, berε biara. Na ɔkɔɔ onipa baako nkysen a na ɔnye apakyε, onifirani, bubuafo, ana ahoɔmerεfɔ; ebia na ɔwɔ saa mu haw, ebia na ɔwɔ yadeε bi a akyεre. Na wanya no mfirinhyia aduasa-nnwɔtwe. Na ɔrenha no, ɔrenku no. Na ɔda kεtε so. Na ɔkaa se, “Wope se wo ho ye wo den anaa?”

⁷⁴ Na ɔbarima no kaa se, “Menni obiara a ɔde me beto nsuo no mu, nanso berε a merekɔ mu no, εye, obi di m'anim kan kɔtɔ mu.” Hwε, na ɔtumi nante, na ɔtumi hu adeε, na ɔtumi nante, nanso na ɔye mmere kεkε.

⁷⁵ Na Yesu kakyerεε no se, “Sore. Fa wo kεtε na kɔ wo fie.” Na wɔbisaa Yesu asem wɔ εno ho, εfiri se mokae se Tweresem no kaa yei.

⁷⁶ Enye nwanwa! Se ɔbeba Jeffersonville anadwo yi na wayε biribi te saa a, anka wɔbekɔso ara akasa afa Ne ho.

⁷⁷ Nanso, monkaε, ɔbaae bεyeεε biribi baako, na εye Onyankopɔn pε. Afei, εno wɔ ɔhoteni Yohane 5:19, wobεnya mmuaεε no. ɔkaa se, “Nokɔrε, nokɔrε, mereka makyεre mo se, ɔba no rentumi nyε hwee wɔ ɔno ara ne mu; gyesε dee ɔhunu se Agya no reyε, saa ara na ɔba no ye.”

⁷⁸ Afei, na ese se wəhunu se eno ye Mose nkəmhye no ho adansee paa no, “Efiri se Awurade mo Nyankopən bəma Odiyifo a əte se me so.”

⁷⁹ Mo hyee no nso, berə a Əhunuu əbarima no, Əkaa se . . . Yesu na ənim se wawə saa tebea yi mu mfirinhyia pii. Hwə, se əye Odiyifo no, Əhunuu saa onipa no wə saa tebea no mu; na əkəc hə ena əhinhim—əhinhim Ne ho faa saa nkurfo no mu, əwuraa nnipa dəm no mu, kəsii se əhunuu saa əbarima no.

⁸⁰ Osanee apakte, mmubuafo, anifirafo, əne ahoomersəfo ho, nanso Onipa a ahumməborə ahye no mma. Nanso, *ahumməborə* ye se “woreye Onyankopən aperdees.”

⁸¹ Afei, yəhunu No se, sedes Əmfa ne ho nkəka wən ho, Ənya hwəe ye wə wən dibere ahodo no mu, afei na wapo no. Ərenya biribiara . . .

⁸² Dees əka ho no, Əkəc asəredan no mu dakoro bi. Onipa bi kəc hə ena əhunuu Onyankopən fie se wagu ho fi sedes etes enne yi. Na wəretə, wəretən, wəresesa sika. Na Əbutubutuu sika apono no; əfaa ahoma na ənwenee, na əboroo sikasesəfo no firri asərefie hə. Na əde abufuo hwəe wən, na əkaa se, “Watwere se,” halleluya, “M’Agya fie ye mpaebə fie; na moamma no aye adwotwafo bən. Na mo, mode mo atetesəm, asəe Onyankopən ahye dees no.”

⁸³ Oh, nnipa bi saa betumi agye No adi? Daabi, owura. Wəaye mprako-ayantamm wə ekuo ahodo efi mu əne da yi mu atantannee mu, kəsi se wəaye asəfo a wakyenkyene a se wəntumi nya atenka wə Onyankopən Tumfoo Tumi mu. Ənyə nwanwa se əbaa ketewa no tumi de ne nsa kaa N’atadee na ənyaa Əmu ayaresa; əna əsraani a waboro nsa tumi tee ntasuo guu N’anim na wanya ahooden biara amfiri mu! Egyina səneə wo ben No. Egyina dees worehwehwə so. Se wo kə asəre a, egyptina dees worehwehwə so.

⁸⁴ Afei yəhu No se əgyptina hə. Akyinnyeə nni ho nanso no nnipa no adikan abə no kəkə, abəkəkə . . . na əsəfo no abə nnipa no kəkə, “Afei Əreba ha Homeda a ədisə no, na, se Əba a, monntie No. Afei, motumi kə na motena hə, mmom monntie dees Əka no, efiri se Ənka yən kuo no ho. Y’apo no. Ənni ayanəkofa krataa. Ənni ekuo krataa mpo wə Ne ho. Ənni biribiara saa.”

“Dye Dees?”

⁸⁵ “Abarimaa əkobəfo bi a wəwoo no wə ha, adwaman awəo, əwə duadwumfo bi fie, a maame no nyinsənee No ansana wərewaree, na wərebə mməden se wəde nyankoma biribi bəkatasəo.

⁸⁶ “Yənim se, se Mesaia no ba a, Əbəsane afa Əsoro ntwrionoo no so na wakə yən səfo panin no nkyen na waka se, ‘Me nie, Kaiafa.’” Nanso yəhunu se Wanyə no wə saa kwan no so, efiri se wəantwəre

no wə Asem no mu saa kwan no so. Eyę a mammere a nnipa-ahyehę na emaa wən gyedii saa.

⁸⁷ Na Asem no aka se Obęba kwan a Obaaę no so. Na Əno na əgyina hə no, ərekenkane Asem no, na əreka kyere wən se, “Enne da yi na Tweresem yi aba mu mo anisoo.” Na wədaso ara anhu No anaase anhyę No nso, tese deę wəyęe no wə mmere foforę nyinaa mu no.

⁸⁸ Noa anka əbetumi aka adekorę no ara bi, da no əkča adaka no mu no na əpono no mu tooeę no. Mose anka əbetumi anya saa mpoma no wə adaka no soro, na wahwe asorefо no... Monkae, Onyankopon na əttoo pono no mu. Na anka əbetumi aka se, “Enne da yi na Tweresem yi aba mu wə mo anisoo,” nanso na aka akyire ama wən afei. Na waka asem no mfirinhyia əha eñe adouonu, se əbenya wən akč saa adaka no a na wayę no mu, reka kyere wən se Tweresem no kaa se, “SEDEE AWURADE SEE NIE, osuo rebetę,” nanso wɔtwęne kyeree dodo. Nanso na Noa betumi aka saa əhare so, “Enne, da yi, na Tweresem no aba mu.”

⁸⁹ Mose, da no ara a Ogya Fadum no sianee wə Bepə Sinai so na eyęe adanee de maa n'adanee no, Mose anka əbetumi aka se, “Enne da yi na Tweresem yi aba mu.”

⁹⁰ Mose, mo nim, na əye Onyankopon nnipa a wafre no, odiyifoo. Na berę a na wɔrefre no no, se odiyifoo no, na eęe se ənya nyankoma suahunu. Se əbeęe odiyifoo no nti, na eęe se əhyia Onyankopon animu eñe animu na əne No kasa. Na biribi foforę, deę əkaaę no na eęe se əba mu, anaase anka obiara renye no nni.

⁹¹ Enti onipa biara nni ho kwan se əfre ne ho saa kəsi se əne Onyankopon akasa animu eñe animu, əwə sere no akyi baabi, baabi a əhyiaa Onyankopon no, əno ara. Na wən a wənye Nyankopon nni wə wiase nyinaa rentumi nkyerę mu mfiri ne so; na əwə hə, ənim se esiię. Eęe se Kristoni biara nya saa suahunu no ansana waka biribi afa ho se əye Kristoni. Wo ara wo suahunu!

⁹² Me kasa kyereę me wɔfaase, berę kakra a abesene korę no, Katolik abarimaa kumaa bi, əkaa se, “Wɔfa Bill, m'atu mmirika adi akoneaba, merekč baabiara, merebč mmoden se məhunu biribi.” Anadwo a ədidisoo no, ansana nhıyamu yi firii aseę no, na əresu. Na anadwo berę no, na əsoso daeę se waba mu, na əde mmirika rekč afɔrebukyia no anim, baabi a wɔreka asem no, na əpaemu ka se wayę bəne.

⁹³ Me kaa se, “Melvin, emfa ho ne baabi a wo bɔ mmoden kɔ, asafo ahodoo a wo dəm, ‘Mo Maria’ dodoč a wo ka, anaase nhıyira dodoč a wonya firi nnipa hə, eęe se wɔwo wo foforę wə Onyankopon Honhom mu. Eno nko ara ne adeę a əbemee onipa akoma.”

⁹⁴ Eno ye, me nim se wɔanya nsiananmu, enne, se wawo wo foforę, wo deę kyea əsenkani no nsam na fa wo din hyę nwoma no mu. Nanso, nnamfonom, eno ye gyidie hunu. Enyę Twere Kronkron Nokore. Se əbeęe a, Asomafoč no Nnwuma no, wə ti 2

no, na esee se wōkenkan no te sei, “Bere a Pentekoste Da no tōes no, ḥhwefoō no puees ena ɔkyeaa nnipa no nsam.”

⁹⁵ Nanso ɔkaa se, “Bere a Pentekoste Da no tōes no,” a Asafo no firii asee no, “eh̄ na nyegye firi Soro baaes te se mframā a emu ye den a erek̄, na εbεh̄yεs efie a wōte mu no nyinaa ma.” Enō ne senea Honhom Kronkron no baaes bere a ɛdikan. Enō ne senea Eba bere biara ɛfiri saa bere no. ɔye Onyankopōn, na ɔnsakyera da. Afei, ɔto nnipa suntidua.

Wōka se, “Enō ye da foforō dea.”

⁹⁶ ɔye, ɔte se dees ɔtēs ennora, enne, ene daapem. Bere biara a Asafo no nyaa Honhom Kronkron no, Eba bere biara te se dees ɔyees bere a ɛdikan no, εwā akwankyere korō no ara ase, Asomafoō no nnwuma 2:38; ensesaa da, ɔrensesa da.

⁹⁷ Tess dōkota akwankyere de ma yadee bi. ɔbetwere akwankyere bi de ama yadee bi, dōkota na ɔye saa. Na ɔde kō odutonfoō sisifoō bi nkyen, na ɔde aduro no bebree aka ho, εye mmere ara se εnye ade papa biara mma wo; se ɔde awuduro no bebree ka ho a, εbeku wo. Esse se watwere no sedes dōkota no kaaes.

⁹⁸ Na dōkota no akwankyere fa senea yεnya Honhom Kronkron no wōde ama yen εnam Dōkota Simon Petro so, wō Pentekoste Da no, “Mεma mo akwankyere bi. Monsakyera mo adwene, mo nyinaa, na wōmmō mo asu wo Yesu Kristo Din mu mma mo bōne fakyε, na mo benya Honhom Kronkron akyεdee no. ɔfiri se akwankyere no ye wōn a wōwā akyirikyiri dea, ena mpo dodoō a Awurade yen Nyankopōn bεfrē wōn nyinaa.” Daa akwankyere No!

⁹⁹ Mose nyaa saa suahunu yi. ɔkō ɔman no mu ena ɔfirii asee kakyerεs nnipa no se, “Me hyiaa Ogya Fadum bi. Na εwā nkyεkyere a crederee mu. Na ɔka kyere me se menka nkyere mo se, ‘ME NE NEA ME NE. Kō hō; Mεka wo ho. Fa poma no a ɔkura wo nsam na fa kyere Misraim; dees wo bisa biara no, εbεye hō.’”

ɔye, ebia ɔsəfōō bi kaa se, “Nkwaseasəm!”

¹⁰⁰ Mmom bere wōhunuu ade kann no, se abam, ɔrek̄ soō no, wōantumi angyina ano bio. Wōhunuu se Onyankopōn na asoma no.

¹⁰¹ Afei, se Mose kaa se ɔhunuu saa a, na ɔdii adanee kyerees se εye Nokore no a, ennees na εye nhye de ma Onyankopōn, se saa ye Nokore no a, de kyere na ɔdi saa onipa no asem ho adanee, Nokore no. Enō ye nokore.

¹⁰² Se Yesu Kristo gyinnaa hō na ɔkenkanee, saa da no, “Enne da yi na Asem yi aba mu wō mo anim,” Onyankopōn εye nhye ma no se ɔma saa Asem no ba mu.

¹⁰³ Yegyina ha anadwo yi na yεka se, se, “Yesu Kristo te se dees ɔtēs ennora, enne, ene daapem.” Onyankopōn εye nhye ma no se ɔkyere se εye saa, ɔfiri se ɔye N’Asem. Afei, εdeen na εye?

Əhia ma gyidie, se woregye No adie. Əhia ma gyedie, se woregye N'Asem adie, se Əye Nokore no.

¹⁰⁴ Monhye no nso dees əbaa mu berə a Mose yii mma no firii mu, eñe wən a wədii n'akyi no nyinaa. Wən a wəanni n'akyi no tenaa Misraim. Nanso wən a wədii Mose akyi no, berə a wəpue firii Po Kəkəcə no mu na wəduruu sere no so no, Onyankopən sianee Bepə Sinai so. Saa Ogya Fadum no maa bepo no nyinaa dəree ogya, na Enne bi kasa firii hə, na Onyankopən maa mmaransem du no.

¹⁰⁵ Mose anka əbetumi aka nnipa no anim hə, na waka se, "Enne da yi na Tweresem no a maka makyerə mo no, se Ne diyifo no, eba mu saa da yi. Maka makyerə mo se Onyankopən hyiaa me, ewəsoro hə ewə nkyekyere a eredere no mu, ewə Ogya Fadum mu, na Əkaa yei se, 'Mə... Yei bəyə nsenkyerennee. Wo de nnipa no besane aba saa beas yi ha bio.' Na Onyankopən na ewə hə no, ewə Ogya Fadum koro no ara a Meka mekyerəs mo se Əwə mu no, a əsene bepo no so pəs no. Enne da yi na nkəmhye yi aba mu. Əno nie a əredi adansee se saa nnoçma no a maka no ye Nokore no."

¹⁰⁶ Onyankopən ma yən mmarima pii te saa, a wəyəs anokwafo no wəwə adwempa, na wəka Nokore no, se Onyankopən Tumfo no tumi di adansee se N'Asem daso ara ye Nokore! Əte se dees ətes eñnora, eñe daapem. Aden nti na Ərenye? Əhyəs bə se əbeyəs.

¹⁰⁷ Joshua betumi aka adekorə no ara bi, da no a əsane baa Kadesh-barnea no, baabi a na wəanante kə akyirikyiri wə sere no so no. Na wəregye akyinnyes wə asase no ho se ebia əbeyəs təsəs asase a Onyankopən kaa se ətes no a. Nanso Onyankopən ka kyeresə wən se eyə asase a eyə, a nufusuo eñe ewə retene soç. Na Joshua eñe Kaleb nko ara ne mmienu a wəgyediis, əfiri afoforə du no a wəkəcəs no mu. Berə a wəsane baae no, wənyaa adansee no; na wəwə borçdoma dodoča saa mmarima ahöodenfo mmienu no nko ara na wətumi soaee.

¹⁰⁸ Joshua eñe Kaleb anka wəbetumi agyina hə pəs na wəaka se, "Enne da yi na Tweresem yi aba mu. Adansee no nie se eyə asase pa." Nokore. Aden? "Adansee no nie se asase no ye papa. Əhen na monyaa saa nnoçma no te saa, ewə Misraim anaa? Na saa beas no nni hə saa. Nanso saa da yi na Tweresem yi aba mu."

¹⁰⁹ Anka əbetumi aka biribi no, adekorə no ara, berə a əhyəs nkəm na əkaa se Yeriko fasuo no bədwiri agu fam berə a wəanante atwa ho mprenson, nna nson, mprenson dakoro. Na berə a wənante twaa ho saa berə a ədi akyire no, fasuo no dwiri guu fam. Joshua anka əbetumi asore agyina hə na waka se, "Enne da yi, Safohene Panin no a əda Awurade asafo ano no a əka kyeresə me nnawtwe a abesene koro no se əbeyə te sei no, saa da yi na Tweresem yi aba mu." Fasuo no na egü hə no, tətressə wə fam no. "Mommra, momma yənkəfa. Əye yən dea. Saa da yi na Tweresem yi aba mu."

¹¹⁰ Senea eyə nwanwa fa, Onyankopən nkurofo agyina ama nnoçma a eyə papa!

¹¹¹ Israel, wɔ asutene no ho, bere a wɔfaa asase no, wɔtwa kɔœe. Ebeyɛ den na wɔbeyɛ? Eyɛ Oforisuo bosome no. Nsuyiri no reba ɛfiri se asukɔkyeaa no renane, ɛwɔ Yudea. Oh, ɔnahene bɔne bɛn na ɔte se Onyankopɔn sei, se ɔde Ne man aba hɔ, ɛwɔ Oforisuo bosome no mu, bere Yordan aba soro sene sèdes na ete. Etɔdabi a . . .

¹¹² Metumi agyina ha, se mewɔ bere a, se mema mo biribi kakra. Etɔdabi a ebia na wowɔ kokoram te hɔ, anaase wode yadee bi na ete hɔ; wo susu se, “Aden, me, se me ye Kristoni a, anka mewɔ saa kwan yi so? Aden nti na mete hɔ sei, se me ye Kristoni a?” Etɔdabi a Onyankopɔn ma nnoɔma ye tumm ara se worentumi nhunu soro, wo ho nhylia, anaase baabiara, na afei ɔba na ɔbɔ kwan to mu ma wo, sèdes wobetumi aka se, “Saa da yi na Tweresem yi aba mu, sèdes ɔhyɛs bɔ se ɔbeyɛ no.”

¹¹³ ɔmaa Hebrifoɔ mmɔfra no nante kɔɔ ogya fononoo no mu pɛs. Wɔkaa se, “Yen Nyankopɔn betumi agye yen afiri saa ogya a ɛwɔ fononoo mu yi. Mmom, nanso, yerenkoto wo honi.” Bere a wɔnante firii hɔ no, fononoo no mu pampam a ɛwɔ wɔn ho. . . fononoo no mu pampam biara, mmon, mni wɔn ho; na wɔbetumi aka se, “Enne da yi na Tweresem yi aba mu.”

¹¹⁴ Bere a Daniel firii gyata buo no mu no, anka ɔbetumi aka adekorɔ no ara bi.

¹¹⁵ Yohane Suboni. Asəfoo nkyerɛkyere wɔ mfirinhia ahannan akyi no, ɛnyɛ nwanwa se na saa asafo no wɔ porɔeɛ mu wɔ saa bere no mu! Bere a ɔyii ne ho adi wɔ esere no so hɔ no, Yordan no, anka ɔbetumi agyina hɔ pɛs wɔ kokɔ no so, sèdes ɔyɛsɛs no, na waka se, “Enne da yi na Tweresem yi, Yisaia 40, aba mu.”

¹¹⁶ Sèdes metumi agyina wɔ ha na maka dee saa ɔsəfoo panin no ka kyeres me! ɔkaa se, “ɔba, wanwie saa Nkransɛm no da.”

Me kaa se, “Ye komm.”

ɔkaa se, “Wo kyere se saa Pentekostefoɔ no nhunu saa?”

Me kaa se, “Daabi.”

¹¹⁷ ɔkaa se, “Me hunu.” Na Katolik səfoo, nso! Uh-huh. ɔkaa se, “Aden nti na wankɔ soɔ?”

Me kaa se, “Ye komm.”

ɔkaa se, “Animuonyam nka Onyankopɔn! Me hunu.”

¹¹⁸ Na saa bere no Honhom Kronkron no beguu ne nuabaa no so, a na ɔte nhylamu no ase. Na ɔsɔree, a ɔreka kasa foforɔ, na ɔmaa nkyerasee wɔ adekorɔ no ara a na ɔsəfoo no ɛne me rekasa fa ho no, ɛwɔ apa no so no. Asafo no nyinnaa, beae hɔ nyinnaa, huruu so. Wɔde kɔɔ Oral Robert nhylamu ase nnawɔtwe a etwaa mu no, anaase nnawɔtwe a edi akyire no, na obiara reka ho asem wɔ nhylamu no ase. Senea saa ɔsəfoo no . . . ɔte Honhom Kronkron no ase, ɔyii no adi faa ɔbaa bi so, me gyedi se eyɛ ne nuabaa, efa dee na ɔrekɔsɔ ɛwɔ apa no so, ɛna ɔyii dee na yederesie no adie.

¹¹⁹ Dɔn a yete mu yi, enne da yi na Tweresem yi aba mu. Enne da yi anwummers Hann no aba, na yenhunu No. Monhye no nso.

¹²⁰ Yohane kaa se, “Enne da yi Me ne ‘enne no a ereteam wɔ sereso no,’ sedee odiyifo Yesaia kaae no, ‘Monsiesie kwan no mma Awurade no.’”

¹²¹ Wɔannte asee. Ka se, “Oh, wo ne Yesu . . . wo ne—wo ne Kristo no,” mmom.

¹²² Okaa se, “Menye Kristo no.” Okaa se, “Memfata se mesane Ne mpaboa ahoma. Nanso,” okaa se, “Ogyina mo ntam, baabi,” efiri se na ɔwɔ ahotosoo se ɔbeω hɔ. ɔbeω ne da mu, efiri se Onyankopɔn ka kyere no se ɔbeyi Mesaia no akyere.

¹²³ Da koro bi Abrante bi nante befaa hɔ, na ɔhunuu se Hann bi wɔ Ne so, a eyε nsenkyerennε. Na ɔteaa mu, “Monhwε Onyankopɔn Adwammaa no! Enne da yi na Tweresem yi aba mu mo anim.” Nokore.

¹²⁴ Wɔ Pentekoste Da no, senea Petro sore gyinae εna ɔkenkanee Tweresem, efa Yoel 2:38. Bere a, na wɔn nyinaa resere, saa nkurɔfɔ no. Na wɔntumi nka wɔn ara kasa. Na wɔreka biribi ntɛmntɛmso. Twere Kronkron no kaa se, “Tekyerεma a wapaepaemu.” Tekyerεma a “wapaepaemu,” wɔnka hwε, wɔkasa ntɛmntɛmso. Wɔtu mmirika hyia tese nkurɔfɔ a waboro nsa!

¹²⁵ Wɔn nyinaa kaa se, “Eyε, saa nkurɔfɔ yi anom nsa. Hwε wɔn, hwε senea wɔreyε, senea saa mmaa εne mmarima. Wɔyε basabasa,” saa bere no nyamesom kuo no kaa saa.

¹²⁶ Petro sore gyinaa wɔn ntam, kaa se, “Mmarima εne anuanom, mo a mote Yerusalem, εne mo a mowɔ Yudea, monhunu se yeinom mmoroo nsa, sedee mosusuo, bere a mohunu se eyε da no mu dɔn a εtɔsɔ mmiensa. Mmom yei ne dee odiyifo Yoel kaa ho aseem se, ‘Ebεba mu nna edi akyire no mu, Mεhwie Me Honhom agu honam nyinaa so.’ Enne da yi na Tweresem yi aba mu.” Nokoreni.

¹²⁷ Luta na ɔwɔ bere nO mu. Wesley na ɔwɔ bere no mu. Pentekote na ɔwɔ bere no mu. Na biribiara nsi nkyεn.

¹²⁸ Afei mebisa mo se monwene ho εberε εne dɔn a yete mu, εne bɔhyε Asem de ma enne. Se akyire hɔ wɔ mmere santene foforɔ mu no, na nnipa tumi ka se, “saa da yi na Tweresem yi,” “saa da yi na Tweresem yi,” ennes na enne da yi Tweresem no nso ε? Edeen bɔhyε na ɔwɔ hɔ de ma enne da yi? Ehen na yεgyina? Dɔn ben mu na yeteε, bere a wakye rebo yi, abɔdeεmu nyansahunu wakye no, aka simma mmiensa ansana dummienu apaemu anadwo? Ewiase anya ahopopo. Asafo no wɔ poprɔεs mu. Obiara nnim baabi a wɔgyina wɔ hɔ. Da no mu dɔn ben nie? Edeen na efa Tweresem no ho de ma saa da yi? Asafo no tebea ahodoɔ no, anaase, asafo no tebea enne!

¹²⁹ ɔwɔ ewiase mu no, amanyɔsem, yεn wiase nhyeheyεε, aporɔ aye sedee εbetumi aye biara. Menye amanyɔni. Meye Kristoni.

Nanso, me nni dwumadie biara se merekasa fa amanyosem ho, nanso mepe se meka se wɔaporɔ wɔ afanu no nyinaa.

¹³⁰ Metoo aba preko, eno mede maa Kristo; ese se medi nkonom. Obonsam too aba tiaa me, ena Kristo too aba maa me; eginya kwan a me faa so too m'aba. Eyε m'anigye se me to maa No; momma ewiase nka dee wɔpε se wɔka. Me daso ara gyedi se Ote se dee etεc ennora, enne, ene daapem. Obekyerε se eyε nokore. Nokore ni əbeye. Nokore ni.

Abɔnefosem adɔɔso, mmɔfra asoɔden!

¹³¹ Monhwε yen mman no, bere bi na eyε asase so nhwiren, yen dodoɔ amammuo kεsεe no wɔsiesiee wɔ akyire hɔ wɔ—wɔ əno... wɔ faahodie paemuka bere no, na wɔde wɔn nsa hyεs faahodie paemuka krataa ase, na yεnyaa dodoɔ amammuo, na yen nana nananom, ene nnooma a wɔyεes no, na yεnyaa əman kεsεe.

¹³² Nanso ɔreporɔ seesei, ena ɔrebubuo, ena ɔrewosoo, ena ɔredwirie. Na wɔhwehwε se wɔgye etɔɔ firi nmipa hɔ, se wɔbenya sika de ama afoforɔ, akɔtɔ ayɔnkofa wɔne wɔn atamfo; wɔresane ato abɔ yen anim. Ewiase ɔkokεsεe a ɔdikan, ewiase ɔkokεsεe a etɔɔ mmienu, na wɔdaso ara rekɔ dee etɔɔ mmiens. Nokore ni. Amanyosem asee, aporɔ, asee akɔsi asee. Eyε dee Mateo 24 kaa se əbeye hɔ pεrεsεrε, “Oman bεsɔre atia əman, ahennie betia ahennie.” Saa nnooma yi nyinaa bekɔso. Momma yεnwene yei ho seesei. Ne nyinaa ye.

¹³³ Monhyε foforɔ nso, abɔdeεmu nyansahunu nhwehwεmu adɔɔso. Afei, bere bi, eyε a... Me nanabarima kɔhwεs me nanabaa, εwɔ afunumu teaseεnam mu. Afei seesei eyε wiemhyεn hɔɔharefɔɔ, anaase mpo wiemhyεn a εkɔ soro, ewiem akyirikyiri. Eyε adekεsεe... Əbeye dεn, hwan na ɔkaa yei? Daniel 12:4, kaa se, “Nimdee bεdɔɔsɔ wɔ awiee nna a ɛdi akyire no mu.” Yεhunu dɔn a yete mu no. Monhyε no nso seesei əno—əno ewiase tebea, abɔdeεmu yansahunu tebea.

¹³⁴ Na monhyε no nso bio, enne, wɔ yen adesua nhyehyεes mu. Afei monsane wɔ yei ho. Matwa biribi afiri kowaa krataa mu, wɔrekyere adwamansεm wɔ yen asa... wɔ yen sukuu mu, se adesuafoɔ nkumaa ne wɔn mfefoɔ nna, nhwε se wɔbεtumi afa nnamfoɔ wɔ ewiase a. Aane, owura.

¹³⁵ Wɔ yen asɔfokuo no mu nso ε? Anadwo yi me wɔ biribi firi krataa no mu. Wɔ Los Angeles, California, baabi a asɔfɔɔ a wɔwɔ, Baptis εne Presbiterianfoɔ, asɔfɔɔ, wɔde mmarima a wɔne mmarima da abaa mu εna wɔrebɔ saa bra no, a wɔreka se wɔrehwehwε se wɔde wɔn bεba Onyankopɔn nkysen. Bere a, eno ye nnomee no mu baako a εwɔ dɔn yi mu, Sodoma! Na mmara no mpo kyeree wɔn.

¹³⁶ Afei baabi a yaduru? Yεn nhyehyεes nyinaa asee afiri yen ase. Mahunu mmarima a wɔne mmarima da mmaa nna se adɔɔso wɔ United States mpre əha mu abupεn aduonu anaase aduasa

afe a etwaa mu no. Monwene saa ho, ɔbarima a ɔne ɔbarima tee, te se des wɔyee wɔ Sodom.

¹³⁷ Abɔnefosem adɔcɔso, mmɔfra asoɔden! Bere bɛn na yete mu yi? Enne da yi na nkɔmhye Asem yi aba mu.

¹³⁸ Nyamesom wiase no, asafo no ara ankasa, asafo no, asafo a wafre-wɔn apue no, a yefre no asafo a wafre-wɔn apue no, asafo bere a ɛdi akyire no, pentekoste asafo bere no, ɛwɔ hen? ɛwɔ Laodikea mu, sɛdɛs Tweressem no kaae no.

¹³⁹ Enne wama nnoɔma ho kwan. Wɔn mmaa no hye ntaadee yi wɔn ho. Wɔn mmarima ye . . . Eye adee a ɛnye koraa. Wɔn mu bi aware mprensa anaase mprennan, ɛwɔ asomfoɔ kuo no so, ɛne biribiara a ɛka ho. Wɔama ho kwan, ena wɔde porɔee aba mu, ɔfiri se wɔwɔ agyinatukuo mu ena wɔne wiase aye baako.

¹⁴⁰ Na, enne, wɔwɔ adan papa, sene des na wɔwɔ. Baabi no, wɔn mu baako resi nhiyamu dan kɛses a eye dɔlla-ɔpepem-aduonum, dɔlla ɔpepem aduonum. Pentekostefoɔ! Na wɔwɔ ntweaso baabi, mfirinhyia aduonu-nnum a abesene korɔ no, rewoso akasaa. ɔkkaa se, “Yen . . .”

¹⁴¹ ɔfiri se, Tweressem no kaa se, ɛwɔ Adiyisem 3, se wo ye “‘Odefoɔ,’ wo kaa se, ‘Me ye ɔdefoɔ. Me te hɔ te se ɔhemaa. Me nhia biribiara.’ Na wo nnim se wo ne ɔmanehunufoɔ, mmɔborɔni, ohiani, ɔdagyan, onifirani, na wonnim!”

¹⁴² Enne da yi na Tweressem yi aba mu wɔ mo ani soɔ. Amen! Amen kyere se “ɛnye saa.” Merenka amen mma me ho, mmom mekyere se meghe di se Eye Nokore no. Enne da yi na Tweressem yi aba mu.

¹⁴³ Pentekoste asafo no wɔ Laodikea tebea mu. Oh, wɔdaso ara huri na wɔteam, na wɔkɔ so ara bere a nnwom no rebo. Se nnwom no gyae bɔ a, anaase ebinom bɔ saa nnwom tantan no a wɔfre no Kristosom no, na bere biara a eno begyae no, animuonyam no nyinaa firi hɔ. Aane.

¹⁴⁴ Se eye Onyankopɔn ayeyie paa des a, abɛn dodoɔ ena tumi dodoɔ—dodoɔ nni wiase a ɛbesi ano. Se ɔfiri Onyankopɔn nkyen paa des a, ɛnye nnwom na ede ba. Eye Onyankopɔn Honhom na eba fam. Eno ne des eye.

¹⁴⁵ Na wɔn were afiri No mmere tenten, ɔfiri se wɔakyekye Honhom Kronkron akyedee no mu, “adansee a ɛdikan fa kasa fofoɔ ka ho.” Na mate ahonhommɔne ene abayifoɔ se wɔka kasa fofoɔ.

¹⁴⁶ Honhom Kronkron no ye Onyankopɔn Asem a ɔwɔ wo mu no, a ɔdi Ne ho adansees se ɔgye saa Asem no to mu. Eno akyire no, ɔrentumi nyɛ Honhom Kronkron no. Se ɔka se eye Honhom Kronkron no a, na nso ɔpo asem baako wɔ Twere Kronkron no mu a, ɔrentumi nyɛ Honhom Kronkron no. Eno ne adansees se ebia wo gyedi anaase wo ɛnye.

¹⁴⁷ Monhye no nso nsenkyerennne akesees fofor. Yudafoo no wɔ wɔn asase so; wɔn ara wɔn man, wɔn ara wɔn sika, wɔyɛ Amansan kubaatan fekuni. Wɔwɔ wɔn ara asraafoo. Wɔwɔ biribiara. Wɔwɔ wɔn asase so; dees, Yesu kaa se, “Monsua borɔdoma ho be no.” Wɔn na wɔwɔ hɔ no, εwɔ wɔn man mu pεe. Enne da yi na Tweresem yi aba mu, Yudafoo no wɔ wɔn asase so.

¹⁴⁸ Enne da yi na Tweresem yi aba mu, Laodikea Asafo Bere no.

¹⁴⁹ Enne da yi na Tweresem yi, Mateo 24, aba mu. Ewiase no wɔ porɔes mu, adees no nyinaa; aman bɛtia aman, asasewosoɔ wɔ mmeammea, kyinhyia mframa a εreba, εrewoso aman, εne dees aka, atoyerenkym akesees baabiara. Enne da yi na Tweresem yi aba mu.

¹⁵⁰ Afei yahunu sεdees ewiase tebea tee. Yehunu baabi a asafo no abeduru—abeduru, ekuo, asorefekuo, yehunu baabi a wɔwɔ. Yehunu baabi a aman no wɔ. Na yehunu se saa da yi na bɔhyɛ ahodoo yi aba mu.

¹⁵¹ Afei, nanso wɔ saa da yi mu no, Abraham Dehyee Aseni a ɔkyenesoso beba. Eno ne adees pɔtee a εbeye, se wɔbeye Ayeforo Adehyee de ma Odehyee no, bɔhyɛ Ba no. Sεdees mekaa no anadwo a atwa mu no, εrenye honam asefoo, εbeye honhom Aseni. εbeba se honhom mu Ayeforo bi beba, a wɔbeye Adehyee Asefoo a wɔfiri Abraham mu Gyidie Odehyee Ba no. Esse se εba beas hɔ wɔ nna a edi akyire yi, na bere no εne beas no ye bɔhyɛ a wɔde ama No.

¹⁵² Sεdees Malaki 4 tee no, Tweresem no, εbeba se Nkransem bi beba a εbewoso nnipa no akoma asane aba agyanom asomafoɔ no so bio. Obi beba, εwɔ Elia tumi mu, ɔno na εbeba; esere so nnipa a εberue, na εbenya Nkransem a εbekɔ Asem no so pεe. Eno ne dɔn a yete mu yi.

¹⁵³ Afei, monwene ho seesei, me bisa mo wɔ saa dɔn yi mu, mo nkurɔfoo a mowɔ Jeffersonville ha. Wɔ 1933, nyankoma Hann no a εsane baa asutene no akyi noho, saa da no bere a na merebɔ nnipa ahannum asu wɔ Yesu Kristo Din mu no, se abarimaa beye-mfirinhya-aduonu. Edeen na ɔka se, Jeffersonville? Edeen ne no wɔ Spring Street asee hɔ, bere a *Courier Krataa* no, megye di se na εye *Louisville Herald*, tweres Ho nsem? Etwaam kɔɔ Associated Press, kɔduruu Canada. Dɔkota Lee Vayle twa firri krataa no mu, εwɔ Canada, wɔ 1933.

¹⁵⁴ Bere a merebɔ me nnipa a εtɔso dunson asu no, wɔ saa Adansee yi mu no; na mo nim asem no a aka no. Na bere a na me gyina hɔ no, merebɔ nnipa a εtɔso dunson asu no, Hann bi firi Soro baae, εrehyerɛn soro hɔ, te se Nsoromma a εfiri Soro reba fam. Enne bi kaa se, “Sεdees wɔsomaah Yohane Suboni no maa no dii Kristo mmaees a edi kan no anim no, wo Nkransem no bεdi Ne mmaees a εtɔso mmieno no anim kan, akɔ wiase nyinaa.” Enne da yi na Tweresem yi aba mu.

¹⁵⁵ Enne da yi! Onyankopon hyee ho bo. Deen na esii? Enne da yi Ekoo wiase baabiara.

¹⁵⁶ Na berse a Onyankopon sanee fam na okaa se, berse a na me ye abarima ketewa no, wo nkyekyer a na eredere no mu, anaase ewura a ewo soro ho no, Ogua Fadum no ama no aso gya, ewo Wathen bea a ewo Utica Pike; na meresa nsuo akyire ho, efiri saa osan no kosi moonshine, monim nokore no a ewo mu no. Okaa se, "Nnom tawa da, anaase nnom nsa, anaase ngu wo nipadua ho fi, efiri se adwuma bi wo ho a wobeye se wonyini a." Medi saa ho adansee se eno ne Nokore no, se mehunu No. Na Onyankopon, sedes Ode Mose yeesee no, okasae wo asorefoc no anim, na okaa se, "Yei ne Nokore no."

Enne da yi na Tweresem yi aba mu wo yen ntam.

¹⁵⁷ Monhwé des Okaaes no faa nhunumu no ho, ene senea ebeyé; efiri nsa a wóde regu wón soó, ene se worehunu akomam asumasem. Enne da yi na Tweresem yi ahye ma wo yen ara ani soó.

¹⁵⁸ Saa bóhye ahodoó no a óhyees no, monhys no nso, saa bóhye ahodoó yi nyinaa bóhye Nyankopon no adi ho adansee ena wahye no ma. Monhwé, esene Washington, DC, anadwo yi, Awurade Bófoó nfonini no!

¹⁵⁹ Sedes George J. Lacy, FBI panin a óhwé nsaano nsensae ene nkrataasem so de ma United States aban no, óhwehwé Mu firii Houston, Texas, ena okaa se, "Yei nko ara ne nyankoma Tumi a watwa no nfonini pen ewo wiase nyinaa." Ese se óhunu; eno ne des eyé paa a ewo ewiase mu, efa eno ho.

¹⁶⁰ Monhye no nso, Eno na esene ho no, se Nokore no, Ogua Fadum koró no ara a edii Israel anim wo seré no so ho no. Oredi animu enne, Nkransem koró no ara, se, "Mompue mfiri Misraim!" . . . ? . . . Enne da yi na Tweresem yi aba mu. Monim Nkransem a Okaaes no.

¹⁶¹ Monhwé Tucson anisoadehunu no, mfirinhyia mmiensa a abesene koró no, berse a na megyina kwan no mu ha. Berse a, mfirinhyia nnum ansana no, Okaa se, "Eda kuro no bëbë dua so awura fam wo saa pono no ano no, dane wo ho kó Atées." M'asorefie yi mu nnipa a wòwò ha, nim saa yie- . . . saa—bere no. Eno ye nokore.

¹⁶² Na eda no a Owura. Goynes ene wón wo soro ho no, na óbóe dua so wuraa fam, Meka kyerees me yere se, "Biribi wo yei ho."

Okaa se, "Eyé deen?"

Na me kó mu na mekó hwé me nwoma ketewa no mu. Na ewo ho.

¹⁶³ Na adeekyees no, ebóo nnón du no, na mete ho, me dan mu ho, beye nnón du, Awurade Bófoó no sanee fam. Okaa se, "Kó Tucson. Na wo bewó Tucson atifiapues fam, na Abófoó nson bëba

a wəbom na εbewoso asase nyinaa atwa wo ho ahyaia.” Na ɔkaa se, “Obeka akyere wo afiri hɔ.”

¹⁶⁴ Dodoɔ̄ sen na mokae saa, wɔ̄ ha, dada ansana εresie? [Asorefoɔ̄ no ka se, “Amen.”—Os.] Mmarima bi tete ha wɔ̄ dan yi mu pεe anadwo yi, na wəgyina hɔ pεe bere a esii no.

¹⁶⁵ Na ɔkaa se, “Wəbebue Nsəano Nson ahuntasem ahodoo no a εwɔ̄ Twere Kronkron no mu nyinaa no ano, na ahye Adiyisem 10 mma, se εwɔ̄ Obəfɔ̄ a ɔtəso nson no Nkransem mu no εse se saa nnooma yi ba mu.” Enne da yi na Tweresem yi aba mu wɔ̄ yen anim. Enne da yi na Tweresem yi aba mu.

¹⁶⁶ Afe a εtwaai mu no, na yegyina baabi korɔ̄ no ara, Owura. Wood a ɔwɔ̄ ha εne me, na yereforo bepɔ̄ no, εwɔ̄ ase awerəhoɔ̄ mu, εfa ne yere a ɔyaree ho, Honhom Kronkron no kaa se, “Fa əboɔ̄ bi a ɛda hɔ no. To kɔ̄ wiem. Se εba fam a, ka se, ‘SEDEE AWURADE SEE NIE, atemmuo bεba asase no so.’ Ka kyere no se əbəhunu Nyankopɔ̄n nsa, dɔ̄n kakra a edisoɔ̄ no.”

¹⁶⁷ Me ka kyereε Owura. Wood; ɔwɔ̄ ha anadwo yi. Na, me susu se, nnwtwε anaass nnipa no mu du, anaass dunnum, na wɔ̄wɔ̄ hɔ̄ saa berε no berε a esii; adeεkyeeε no, baabi a Awurade baa fam wɔ̄ kyinhyia mframa mu na əbubuu bepɔ̄ wɔ̄ yen ho hyiaeε no, na ɔtwitwaa nnua no nkomu, na εtoo tuo mprensa, na ɔkaa se, “Atemmuo reba Atεεs Mpoano fam.”

¹⁶⁸ Nna mmienu akyiri no, ɔkaa kakraa bi anka Alaska memee kɔ̄ asase no ase. Na εfiri hɔ̄, ɛkɔ̄ soro-ne-fam wɔ̄ Mpoano, Onyankopɔ̄n atemmuo rekesu tia saa honhom mu sini no. Dadeε twamtam wɔ̄ hɔ̄, mpampuro twamtam wɔ̄ hɔ̄, εna bɔ̄ne twamtam wɔ̄ hɔ̄.

¹⁶⁹ Anibue εne owia na atu anammɔ̄n; saa na Asεmpa no tee. Wɔ̄firi apueε na ɛkɔ̄ atεet, te se dee owia kɔ̄ no. Na afei Aduru Mpoano Atεεs. Erentumi nkɔ̄ animu bio; se ɛkɔ̄ animu a, ɛbesane aba apueε bio.

¹⁷⁰ Odiyifoɔ̄ no kaa se, “Eda bi bεba a wɔ̄rentumi mfrε no anadwi anaase adekyeeε,” awerəhoɔ̄ da, osutɔ̄ pii εne mununkum, εno ara dɔ̄cɔ̄ se wobəhunu senea wɔ̄ka asafo ho anaase wode wo din behye nwoma mu. “Nanso Hann bi bεpue wɔ̄ anwummere berε mu.” Enne da yi na Tweresem yi aba mu.

¹⁷¹ Owia korɔ̄ no ara—korɔ̄ no ara o-w-i-a no a εpue wɔ̄ apueε no εye o-w-i-a korɔ̄ no ara na ɛkɔ̄tɔ̄ atεes. εna Onyankopɔ̄n ɔ-b-a korɔ̄ no ara a ɔbaa apueε na əbedii Ne ho adansee se Onyankopɔ̄n a ɔwɔ̄ honam mu no, εye Onyankopɔ̄n ɔ-b-a korɔ̄ no ara a ɔwɔ̄ atεes fam ha, a ɔreyi Ne ho kyere wɔ̄ asafo no mu anadwo yi, te se dee ɔtεes εnnora, enne, εne daapem. ɔba no anwummere Hann no aba. Enne da yi na Tweresem yi aba mu wɔ̄ yeanim.

¹⁷² Ehefa na ye wɔ̄ εwɔ̄ saa Abraham berε yi mu? Ehefa na ye wɔ̄ εwɔ̄ saa berε keseeε yi a yegyina mu yi, dɔ̄n kesee a yete mu yi? Anisoadehunu no nyinaa aba mu.

¹⁷³ Senea εfa berε a yεn yonko sεfοo kumaa bi wɔ ha, asafo a yεbɔ kekuo, Junior Jackson, ḥde mmirika baa anadwo bi, na mewɔ fam hɔ, ɔkaa se, “Mesoo a—a daeε, Onubarima Branham, a εreha me. Mehunuu anuanom no nyinaa sε wɔaboa ano wɔ bεpɔ bi so.” Na ɔkaa se, “Wɔ bεpɔ yi so no, na worekyerεkyere yεn firi atwerεdeε bi a wɔtwerεes mu, na εtesε, atwerεdeε bi a berε bi mu no wasene afiri əboɔ mu. Berε a wowiee εno no, wo wiee ne nyinaa no, woka kyereε yεn se, wokaa se, ‘Montwe mmεn,’ na yεn nyinaa boaa ano.”

¹⁷⁴ ɔkaa se, “Wofiri baabi baae na, ayε tεse, wokura dadeε bi na wode bɔɔ piramid kumaa yi soro buue so. Na, berε εyεsεes no,” ɔkaa se, “əboɔ fitaa a ntwerεes biara nni ho. Na woka kyereε yεn se ‘monhwε mu.’” Na mo nyinaa... “Yεn nyinaa firii asee hεwεε.” ɔkaa se, “Me danee me tiri, na me hunuu sε worekɔ atεes, denden sεdeε wobεtumi, rekyere owitεes.” Dodoɔ sen na mokae? [Asarefοo no ka se, “Amen.”—Cs.]

¹⁷⁵ Na me gyinaa hɔ kakra kɔsii se Honhom Kronkron no yii no adie. Me kaa se, “Twεrε Kronkron no nyinaa, mpre dodoɔ a wɔayi kyereε nnipa no, εnam bembuo, ahotesε, Honhom Kronkron mu asubɔ, asuba wɔ Yesu Din mu, εne saa nnoɔma yi nyinaa, wɔayi no adi; mmom asumasem bi wɔ hɔ a ahunta wɔ mu, εfiri se Twεrε Kronkron no wode Nsɔano Nson na aṣo ano. εse se me kɔ hɔ kɔjhwehwe εno.”

¹⁷⁶ Saa anɔpa no berε a saa Abɔfοo nson no baa fam na εwosoo asase no, na aboɔ to peteeε no, Abɔfοo nson gyinaa hɔ ena wɔkaa se, “Sane wakyi kɔ Jeffersonville, baabi a wo firi, εfiri se ahuntasem ahodoɔ nson no Nsɔano Nson no wɔbεbue so.”

¹⁷⁷ εha na yεwɔ yi, enne, a yεte *Aboa No Aseni No* asee. Wɔ nna kakra bi mu no, se εye Onyankopɔn pe a, yεbete nokore a εfa *Awareε Ene Awaregyaεε* ho ase. εne nnoɔma nyinaa a Onyankopɔn abue soɔ, Nsɔano biara, ahuntasem ahodoɔ a εfiri wiase asehyε. Na yεwɔ anigyeε mu, N'Animpa nhyira no mu! εno yε nokore. Enne da yi, na Twerεsem yi!

¹⁷⁸ *Life* kowaa krataa No twεrε asεm faa ho, “Honhom mu Hann kɔntɔnkrɔn bi kɔ soro wɔ wiem wɔ Tucson εne Phoenix,” wɔ kwan korɔ no ara a meka kyereε mo bεye afe ansana εresie, senea εbεye, na εtesε ahinasa. Nfonini no sen asoredan no mu asee hɔ. Mo a mo nyaa saa kowaa krataa no mowɔ bi. εno na εwɔ hɔ no, pεpεrε. Wɔkaa se, “εye kwansini aduonu-nson soro εne kwansini aduasa tεtretε mu.” Wɔnte asee dee εsiε no. εpuεe wɔ kwan nwawwasοo so na εkɔɔe wɔ kwan nwawwasοo so.

¹⁷⁹ Onubarima Fred Sothmann, Onubarima Gene Norman εne me, na yεgyina hɔ, mmiensa yε adanseeε, εte se bεpɔ no soro: Petro, Yakobo, εne Yohane, de yε adanseeε, wɔgyninaa hɔ na wɔhweεε berε a εsiε, na wɔhunuu sε aye hɔ.

¹⁸⁰ εno Nie, εsεne wiem; akyirikyiri se, εbɔ biara nni hɔ, hasuo nni hɔ anaase biribiara a εbεye a—a mununkum. εbεye dεn na

wəbetumi aba ho? Na εγε Onyankopən Abəfō no a woresane wɔn akyi, wɔn Nkransəm no akyi. Ənne da yi saa nkəmhye no aba mu wɔ yen ntam. Ənne da yi na Twerəsem yi aba mu.

¹⁸¹ Monhwə, Nsəano Nson no ano abue. Kyinhya mframə no aduru Atəee Mpoano. Afei, momma mo ani mpa so, sədees wəyees wɔ akyire hɔ no.

¹⁸² Afei, yən adwene, rebən yən da kakra. Ədeen na Twerəsem no ka fa ənne ho, eñe berə a yete mu yi ho? Yesu rekasa . . . Merenya berə mfa wɔn nyinaa, nanso mepə se me fa yei ansana yawie.

¹⁸³ Yesu kaa se, wə Əhoteni Luka ti 17, nyiyimu 30 no. Yesu Kristo, Asem no Ara! Mogye saa di? Yesu Kristo, Asem no Ara, bəyees honam, əkasae na əkaa dees Asem no bəye wə awiees berə mu, dees na ewiase awiees nsenkyerənnəe no bəye. Əka se aman bəsəre aman so, nanso Əkaa se, “Sedee εγε wə Sodom nna no mu no, saa na εbeyə wə da no berə a onipa Ba no bəyi ne ho adi.”

¹⁸⁴ Afei, berə a Yesu baa asase so no, Əbaa wə Əba mmiensa din mu: Onipa ba, a əyε odiyifoo; Onyankopən Ba; εne Dawid Ba.

¹⁸⁵ Afei, Ətenaa asase so ha. Wanka da se Əno ne Nyankopən Ba no. Əkaa se, “Me ne onipa Ba no.” Yehowa Əno ara free Hesekiel εne adiyifoo no, “onipa Ba.” Efiri se, na ese se Əba bəhyəs Twerəsem ma se odiyifoo. Mose kaa se, “Awurade No mo Nyankopən bəma Odiyifoo a əte se me so.” Əno nti na Wantumi anye Nyankopən Ba no wə hə, efiri se na Əyε onipa Ba no. Əno . . . “Asem No baa adiyifoo no nkyen.” Na Əno ne Asem no a na εwə Ne mmaes mu. onipa Ba, əno—əno odiyifoo kəsəe . . . Ənyε odiyifoo kəsəe no, na mmom Onyankopən-Diyifoo no, “Nyameti no mmaes nyinaa wə nipadua mu εwə Ne mu.” Əno nti, na Əyε onipa Ba no.

¹⁸⁶ Afei, mfirinhya mpem mmienu ni, yahu No se Onyankopən Ba, Honhom.

¹⁸⁷ Na wə mfie Apem ahennie mu no, Əbeyə Dawid Ba, wə Ahennwa no so. Yən nyinaa nim saa, yən a yegye Twerəsem no die no.

¹⁸⁸ Afei, Yesu kaa se, εγε saa asafo berə yi a yete mu yi awiees no, se “Əno onipa Ba no bəyi ne ho adi bio wə tebea korə no ara mu, sədees na ətees wə Sodom no.”

¹⁸⁹ Monhwə sənea, abakəsem mu, Əkaa no. Əkaa se, “Sedee εγε wə nna no mu no,” ədikan no, “Noa berə so, sənea wədidiis, wənōmee, wəwarewaree, wə memaa awadees.” Afei Əde baae, dees ədi hə, akyire no, əbaa onipa Ba no so, wə Sodom. Efiri se, əhə na Əne Yudafo na əredie; əha, wə Sodom, Əne Amanamanmufo na əredie. Əhə, Ənam nsuo so memee wɔn nyinaa, wə atemmuo mu; əha, wə amanamanmufo no, Əhyee wɔn nyinaa wə Sodom da no mu. Əno yə nokore. Amanamanmufo wiase no hyee wə hə, “na saa ara na εbeyə berə a onipa Ba no bəyi ne ho akyere no.” Ənyε nsuo bio, mmom εbeyə ogya saa berə yi. Yesu kenkan firii

Gyenesis korɔ no ara 23 a yekenkan firiis no, bere a Ḍkenkanee faa Sodom ho no.

¹⁹⁰ Afei, yagye tebea ahodoɔ no a wɔkaa ho asem no ato mu, εfa Sodom wiase tebea, Sodomfoɔ, Sodom tebea. Yen, obiara, bɛka se “amen” ama εno. Yegyedi saa. Ne nyinaa ye.

¹⁹¹ Na honhom mu tebea a εfa Laodikea ho no, honam asafo no, yεbɛka se “amen” ama εno, na yagye wɔn nsenkyerennneε no. Yenim se nsenkyerennneε biara aye hɔ. Asafo no wɔ Laodikea mu. Yenim saa.

¹⁹² Yenim se ewiase wɔ Sodom tebea mu. Eyε nokore saa? Yεbɛgye εno ato mu.

¹⁹³ Mmmom Abraham nsenkyerennneε no nsoε, ɔbaako no a ɔretwɛn bɔhyε ba no? Na εno ye foforɔ baako.

¹⁹⁴ Monkae, na wɔwɔ Sodom hɔ; na wɔwɔ wɔn ɔsomafoɔ. Na Abraham nyaa ɔsomafoɔ a ɔbaa ne nkyen.

¹⁹⁵ Na Abraham retwɛn, dabiara, agye, deε na ase εrentumi nyε hɔ. “Sara, adi aduɔkron, εna ɔno wadi ɔha.” Sεdeε Onyankopɔn bɔhyε no tee, na ɔdaso ara retwɛn. Wɔ kasatia no nyinaa mu no, na ɔretwɛn saa ɔba no.

¹⁹⁶ Saa ara na nokore gyedini no daso ara retwɛn ama saa bɔhyε Ba no asane aba! Monhyε no nso, ansana ɔba no aba no, ɔmaa no nsenkyerennneε bi. Orenyi ɔba no mmaae nsenkyerennneε no nkyere Abraham dehyε Aseni a ɔretwɛn ɔdehyε Ba no, sεdeε na εteε de ma agya Abraham de ma honam ba no anaa? Eyε nokore? Yesu kaa saa, wɔ ɔhoteni Luka 17:30, “Ansana saa bere yi bεba,” se “onipa Ba no bεyi ne ho adi te se deε ɔyεε no wɔ Sodom nna no mu no, ansana Sodom sεεε no baaεε.” Seesei yerehwε nsenkyerennneε kwan.

¹⁹⁷ Afei momma yεmfα tebea no bi sεdeε na εteε wɔ Sodom. Monhyε no nso, wɔn nyinaa puee wɔ Sodom, wiase no.

¹⁹⁸ Me susu se yεkyere akwankyerεfɔɔ no mu baako yii nfonini bi, εnkyεcree koraa, na mehunuε, na εye, Sodom. Se wohunu a na biribiara nni hɔ se εno, monhwε. Eyε nokore nfonini paa a εye fa United States ho εnne, Holiwuud, pepeεpε; ntaadeε korɔ no ara εne biribiara a aka a na wɔyε saa bere no; nsanom anigyeε akεsεε εne biribiara a aka, nyamesom gyidie kuo, wɔfrε-wɔn nyamesomfoɔ.

¹⁹⁹ Monhyε no nso, na Sodom nyaa adanseε, na ɔyε obi a ne din de Lot, a na ɔyε wɔfaseε ma—ma Abraham.

²⁰⁰ Afei, Abraham ankɔ Sodom, εno ne ne kuo no. Na ɔne no wɔ kuo kεsεε, wɔdɔɔso se wɔne ahemfo dummienu ne wɔn asraafοɔ bεko. Enti, na ɔwɔ ekuo kεsεε ka ne ho. Na ɔte odum dua bi ase, da koro bi, bere a na biribiara nkɔ so yie mma no no; na obiara ne no nni biribiara ye no, nanso na ɔdaso ara kura saa bɔhyε no mu.

Afei monhwε, no yie, ansana yεbɛwie.

²⁰¹ Bere a na ɔte hɔ no, mmarima mmiensa baae, wɔbaa ne nkyen. Wɔn mu baanu kɔɔ Sodom na wɔkɔkaa Asempha no kyereɛ wɔn, se wɔmpue mfiri, kyereɛ Lot. Eyɛ nokore saa? Nanso ɔbaako ne Abraham tenaae. Monhyɛ no nso, ɔbaako no a ɔne Abraham tenaae no na ɔyɛ Onyankopɔn No ara. Afoforɔ baanu no na wɔyɛ Bɔfɔɔ asomafoɔ.

²⁰² Afei, ɛwɔ Sodom, wɔannye nsenkyerɛne biara, gyesɛ wɔrebɔ wɔn anifira. Na Asempha no ka no bɔ anifira bere biara.

²⁰³ Afei monhwɛ saa da no. Na honam mu asafo wɔ hɔ. Bere biara eyɛ mmiensa mu, sɛdɛɛ me kaa no adano anadwo no, Onyankopɔn gyina saa. Na Sodomfoɔ wɔ hɔ, Lotfoɔ no, ena Abrahamfoɔ no. ɛwɔ gyinabere korɔ no ara mu anadwo yi, ewiase tebea no te saa ara.

²⁰⁴ Momma me mmisa mo biribi. Monhwɛ saa tebea yi seesei. Abraham freeɛ saa ɔbarima yi a ɔkasa kyereɛ no no, “Elohim.” Hebri asem no Elohim kyereɛ se “dee ne ho so-ne Ho soɔ, ɔbaako no a ɔyɛ ɔnni ahyeasee nni awiee No,” Elohim, Onyankopɔn No ara!

²⁰⁵ Mfitiasee no, Gyenesis 1, ɔkaa se, “Mfitiasee no Onyankopɔn . . .” Fa Hebri asem no a ɛwɔ hɔ no, nso, anaase Hela asem no, mmom, “Mfitiasee no Elohim bɔɔ ɔsoro eñe asase.”

²⁰⁶ Eha, ɔno, ɛwɔ Gyenesis, ɛbeyɛ 22 ha, ɔka bio se, anaase—anaase ɛbeyɛ 20 no, ɔkaa se, na ɔfrɛe saa ɔbarima yi din “Elohim.” Adɛn ntì na ɔyeeɛ? Onyankopɔn, gyinnaa hɔ ɛwɔ nnipa honam mu, a ɔne Abraham tenaa ase na ɔdií paanoo a nantwinam hyɛ mfinimfi, ɔnɔmm nufusuo, na ɔdií paanoo. Onyankopɔn No ara, na ɔyeraa wɔ Abraham anim.

²⁰⁷ Nanso ɔmaa no nsenkyerɛne. Monhyɛ no nso. Na saa nsenkyerɛne no ne se ɔdanee N'akyi maa ntomadan no.

²⁰⁸ Na monkae, Abraham, na ne din de Abram nna kakra ansana no, na Sara ye Sarra ansana no; S-a-r-r-a afei S-a-r-a, ena A-b-r-a-m ye A-b-r-a-h-a-m. Abraham kyereɛ se “aman agya.”

²⁰⁹ Afei monhwɛ no yie paa wɔ ha, na yɛbɛhunu dɔn a yɛte mu seesei, sɛdɛɛ Yesu ka kyereɛ yɛn se yɛnhwɛ saa tebea yi. Yahunu dees ɛka ho nyinnaa seesei ara; afei momma yɛnhwɛ ɔdehyɛe Aseni no, tebea ben na esɛ se wɔhu no.

²¹⁰ Afei saa ɔbarima yi kaa se, “Abraham, wo yere wɔ hen, Sara?”

Na Abraham kaa se, “ɔwɔ ntomadan no mu, wɔ W'akyi.”

²¹¹ Afei, na ɔnhunuu no da. Eyɛɛ dɛn na ɔhunuu se ne din de Abraham? Eyɛɛ dɛn na ɔhunuu se ɔbaa no din de S-a-r-a? “Abraham, wo yere wɔ hen, Sara?”

Okaa se, “ɔwɔ ntomadan no mu, wɔ W'akyi.”

²¹² Ḳakaa se, “Me . . .” “Me,” edin nsiananmu. “Mereba mabesra mo sèdee bɔhye no tee. Wo yere bɔnya saa abɔfra no. Wo de wo were ahye Me mu, afei merebema no aba mu.”

²¹³ Na Sara, wɔ ntomadan no mu, akyire hɔ, eavedropping anaase eardropping, dee mofrɔ no biara, ɔretie kodes wɔ ntomadan no mu, ɔseree, ɛna ɔbaa no kaa se, “Afei, me, abrewa te se me, mɛnya anigye afiri me wura nkyɛn; na ɔno wanyini, nso, wadi mfirinhyia ɔha? Bere a, yei bi nsii mfirinhyia bebree, bebree.”

²¹⁴ Na Onipa no, O-n-i-p-a, ɔte hɔ redidi, wɔ honam mu, ɔrenom na ɔredidi te se onipa bi kɛkɛ; na mfuturo aye N'atadee mu, na mfuturo abɔ Ne nan ho, na Abraham hohoroo firii hɔ. Onyankopɔn, ɔno ara, hwɛs ne ho hyiae, na Ḳakaa se, “Aden nti na Sarah serees, wɔ ntomadan no mu, reka sei?” Na ɔnim, stumi hunuu Sara adwene wɔ ntomadan no mu, wɔ N'akyi. Eye nokore saa?

²¹⁵ Afei, berɛ a Abraham Dehyee Aseni baa asase so no, nsenkyerennɛ bɛn na Ḳkyerɛ? Onipa Ba. Simon baa Ne nkyɛn da koro bi; Andrea na ɔde no baae. Ḳakaa se, “Wo din de Simon. Wo yɛ Yona ba,” Ḳakaa se. Hwɛ, ɛno na emaa no yɛs gyedini.

²¹⁶ Filipo kɔɔe na ɔkɔfrees Natanael, baae. Ḳakaa se, “Bra, bɛhwɛ Ḳbarima Bi a yahu—yahu no: Yesu a ofiri Nasaret, Yosef ba no.”

²¹⁷ Ḳakaa se, “Afei twɛn simma kakra. Na biribi papa bi bɛpue afiri saa nyetrasoo no mu?”

Ḳakaa se, “Bra, bɛhwɛ.”

²¹⁸ Enti berɛ a Filipo baae wɔ Yesu Animpaa mu no, ɔne Natanael, Yesu hwɛs no na ɔkaa se, “Hwɛ Israelni a nnaadaa nni ne mu nie.”

Ḳakaa se, “Rabi, berɛ bɛn na Wo hunuu me?”

²¹⁹ Ḳakaa se, “Filipo nnya mfrɛs woo, a na wowɔ dua no aseɛ no, na Me hunuu woɔ.”

²²⁰ Ḳakaa se, “Rabi, Wo ne Onyankopɔn Ba no. Wo ne Israel Hene no!”

²²¹ Berɛ a ɔbaa kumaa no ɛwɔ abura no ho, wɔ n'ahohwie tebea mu no, ɔbaae, ase yɛkyere ketewa bi te sei, ɔrebeto nsuo. Na Yesu asoma N'asuafoɔ no, se wɔnkɔtɔ aduane. Berɛ a ɔbaa no baae se ɔrebeto nsuo no, Ḳakaa se, “Ma Me nsuo mennom, ɔbaa.”

²²² ɔbaa no kaa se, “ɛnyɛ amammerɛ se Wo bɛka saa. Yɛwɔ ntetemu wɔ ha. Afei, mo Yudafoɔ nni biribiara ne yɛn Samariafoɔ yɛ; yɛnni biribiara ne mo yɛ.”

²²³ Ḳakaa se, “Nanso, ɔbaa, se na wo nim Dee worekasa kyere no yi a, anka wobɛbisa Me nsuo. Mɛma wo nsuo a woremma ha mmɛto bie.”

²²⁴ Ohunuu sèdes ne tebea tee, dee na ɛtɛe. Ḳakaa se, “Kɔfre wo kunu bra ha.”

Obaa no kaa se, “Me nni kunu biara.”

²²⁵ Okaa se, “Waka nokore. Waware kununom nnum, na des wo ne no tee seesei no ḡnye wo dea.”

²²⁶ Okaa se, “Owura, mahunu se Wo ye odiyifo. Yenim se se Mesaia no ba a ḡbékkyere yen saa nnoɔma yinom.”

Yesu kaa se, “Me ne ḡno.”

²²⁷ Wɔ eno mu no, ətuu mmirika kɔɔ kuro no mu na əkaa se, “Mommra, mmehwɛ ḡbarima bi a Waka nnoɔma a maye akyere me. ḡnye Oyi ne Mesaia no?”

²²⁸ Monhwɛ, ḡyeɛ saa wɔ Yudafo no anim, eñe Samariafo no, nanso wanye bi da Amanamanmufo no anim. Amanamanmufo no, yen nkurɛfo no, na wɔye abosonsomfo, wɔ saa nna no mu, aman afoforɔ no, yasoa nkontibaa wɔ yen akyi, resom abosom. Na yerenhwɛ Mesaia biara kwan.

²²⁹ ḡyi ne ho kyere wɔn a wɔrehwehwɛ No nko ara, na eße se yerehwɛ No kwan.

²³⁰ Nanso wɔn a wɔkyere se wɔrehwehwɛ No kwan no, asafo no ara ankasa, bere a wɔhunu se wɔreye saa no, wɔkaa se, “ḡyeɛ bonsam. ḡyeɛ ntafowayifo, Beelsebul!”

²³¹ Na Yesu kaa se, “Saa bɔne no wɔde bɛkye wɔn,” əfiri se na ḡnya nwue. “Nanso,” əkaa se, “da bi Honhom Kronkron no bɛba na əbeye adekorɔ no ara bi, na se woka asem baako tia No a wɔremfa nkye wo da.” Eno ye saa da yi, baabi a eße se Asem biara sɔ mu kabom. “Ka asem baako tia No; wɔremfa nkye wo wɔ wiase yi mu anaase wiase a əbɛba no mu.”

²³² Na eno ye Abraham Dehyee Aseni. Na eha saa Abraham Dehyee Aseni no, aba əfiri se des əredi adansee se saa ḡbarima no a əne Abraham te hɔ no, aba rebɛkyere se na eye Onyankopɔn korɔ no ara, a əhyeɛbɔ wɔ saa da yi mu no, “Sedeɛ eyeɛ wɔ Sodom nna no mu no, saa ara na əbeye wɔ onipa Ba no mmaeɛ no mu, bere a ḡreyi Ne ho adi se onipa Ba.” Amen. Enne yi ne da a eße se Twereɛsem yi ba mu.

²³³ Monhwɛ baabi a yewɔ enne. Monhwɛ asafo a Onyankopɔn Ba no... Monhwɛ awerɛhɔ da no. Monhwɛ nkɔmhye no nyinaa. Afei, biribi nwanwasoɔ, yen akwansrafo no aba afei, se tebea no eße se eye te se Sodom a.

²³⁴ Na wɔye mmiensa ena wɔreba, mmarima sononko mmiensa a wasoma wɔn firi Soro. Yebegye saa ato mu. Wɔn mu mmiensa; ḡbaako ne Abraham tenaae. Wɔn nyinaa firii aseɛ wɔ hɔ, nanso ḡbaako ne Abraham tenaae. Wɔn a aka no kɔɔ Sodom. ḡye nokore saa? Na Abraham nyaa edin nsakyeraeɛ, əfiri Abram de kɔɔ Abraham. Nokore?

²³⁵ Bere baako mmaeɛ a abakɔsɛm mu, ewiase asafo, anya əsɛmpakani ama wakɔ wɔn nkyen, a ɔde edin a ewie h-a-m, kɔsi saa da yi, Billy G-r-a-h-a-m. ḡye nokore saa? G-r-a-h-a-

m, atweredee nsia. A-b-r-a-h-a-m ye atweredee nson. Nanso G-r-a-h-a-m ye atweredee nsia, a eyé ewiase no, onipa. Wohu?

²³⁶ Monhwé dee εrepue ho, enne, eyé saa asomafoo a wofiri Soro.

²³⁷ Onipa bi wó asase so a waka adwensakyera ho asem a emu da hó paa se Billy Graham anaa? Onipa bi wó hó a wanya nnipa no so nsunsuansoo pa, te se Billy Graham anaa? Obi mmaa da, aman ahodoó so, onipa. Oh, Billy Sunday, εne dee εkeka ho, na wówó United States ha, nanso Billy Graham wónim no wiase nyinaa. Monhwé baabi a ḥrefre firi? Efiri Sodom.

²³⁸ Na ḥwá ne kuo a εka ne ho wó Pentekoste asafo no mu, eyé Oral Roberts.

²³⁹ Nanso ekuo a Wayi wón no nsoe? Nsenkyerenné bén na εse se wóhunu? Ḫdeén na εse se wónya? Halleluya! “Hann Bi ḥrepue wó anwummers bere mu.” Enne da yi na Tweresem yi aba mu. Enne da yi na Onyankopón bóhyé aba mu. Yenim se εno ye Nokore. Ḫwá ha anadwo yi sédée na Ḫtee no.

²⁴⁰ Afei, meka asem no, se me kaa no bere kakra a abesene koró no, se wo ka asem bi na se eyé Nokore Asempha no a, enne na eyé nhye ma Onyankopón se ḥdi ho adanseé. Eyé nokore saa? Afei, se εno ye saa dee a, momma Onyankopón a ḥteree Asem no, momma Onyankopón a ḥhyéε nkóm no, momma Onyankopón a εye Asem no Nyankopón no, ḥmpue na ḥmekyer se Ḫdoso ara ye Onyankopón.

²⁴¹ Sédée Elia kóo bepo no so no; ḥrehwé no, Elisa kóhwé Elia, ḥkaa se, “Mere mmáhoo mmienu.” Na nkataho a na εgu Elia so no yi guu Elisa so. Na ḥnante kóo hó, na ḥbuu nkataho no mu mmienu na ḥde bóo nsutene no mu, na ḥkaa se, “Ehen na Elia Nyankopón no wó?” Na adekoró no ara a εsiie maa Elia no, εsiie maa Elisa.

²⁴² Na Asempha koró no ara, Tumi koró no ara, onipa Ba koró no ara a ḥtese dee ḥtee ennora, enne, na ḥbeyé daapem. Hebrifoo 13:8. Mo gye No di? [Asorefó no ka se, “Amen.”—Os.] Afei, me bisa mo. Merentumi nyé Ḫno, nanso Ḫwá ha. Yeyé εhyéen nko ara.

²⁴³ Mo mu binom a mo wó abontene hó no, a moyare na mowó amaneé bi mu no, na mo nim se me nnim mo no, momma Onyankopón afei... se metumi abre me ho ase yie a. Momma mpaæs na mommisa Onyankopón.

²⁴⁴ Me nsusu se... Mpaebó krataa nni dan yi mu, εbi wó hó? Daabi, me nyé... Yamma mpaebó nkrataa biara da. Yerebeyé mpaebó nhiyiamu wó... anaase ayaresa ama ayarefó, wó asafo no mu. Nanso, mo mmó mpaæs.

²⁴⁵ Na wo nim se me ye ḥhóhoá ma wo koraa. Hwé, wo nim me, Jeffersonville! Mempe se nnipa a ofiri Jeffersonville bεyé saa. Mere nnipa a wofiri akyirikyiri baabi. Hwé se Onyankopón daso ara yi kyere! Hwé se Ḫdoso ara te se dee ḥtee ennora, enne, εne daapem!

²⁴⁶ Ye te se dee əbaa kumaa no yeεεε no. Əfaa mu, ena əbaa no kaa se, “Megye Əbarima yi di.” Na əbaa no wɔ mogyatuo, ena əkaa se, “Se metumi de me nsa aka N’atadee ano a, me gyedi se me ho bεye me den.” Eyε nokore saa?

²⁴⁷ Esiane ne gyidie nti, saa da no, na Tweresem no baa mu. “Okyekyere wɔn a wɔn akoma abubuo no were, əsaa ayarefɔɔ yadee εne mmubuafɔɔ no.”

²⁴⁸ Bere a əbaa no de ne nsa kaa N’atadee no, na ənante kɔ tenaa fam no, Ədanee ne ho na əkaa se, “Hwan na əde ne nsa kaa Me?” Eyε den na əhunuue, εwɔ saa nnipa dɔm no mu, ebia εbεye mperes aduasa te se dee εwɔ ha anadwo yi, mpem mpem mu? Eyε den na Əhunuue? Əkaa se, “Hwan na əde ne nsa kaa Me?” Wanka no saa kεke se əreka; Əkaa saa εfiri se na εye nokore. Na Əkaa se, “Hwan na əde ne nsa kaa Me?” Na Əhwεε ne ho hyiaae na əhunuue əbaa kumaa no, baabi a na ətεε anaase əgyina, gyinabers biara a na əwɔ mu, əka kyerees əbaa no se ne mogyatuo no kɔ.

²⁴⁹ Na εye Yesu εnnora. Eyε Əno εnne. Mo gye saa di anaa?

²⁵⁰ Me nnim wo; Onyankopɔɔ nim. Nanso wowɔ yaw wɔ wo nkyen mu, a εreha wo paa. Eyε nokore. Wo te hɔ rebo mpaees fa ho. Me ye əhəhoɔ ma wo, na yeε ahəhoɔ ma yεn ho? Sore gyina hɔ, se εte saa a. Me nnim wo. Eyε əbarima yi a əwɔ ntweaso ha pεε no, saa aberantes yi. Wowɔ menemu yadee nso. Eyε nokore. Worebo mpaees fa εno ho. Wowɔ ahopopoɔ wɔ biribi ho. Ese se wo firi nhylamu no ase εfiri se, wo ye əsəfɔɔ, wowɔ dwumadie bi a εse se wokəhwε. Eno ye nokore. Uh-huh. Wo gyedi se Onyankopɔɔ nim dee wo ye? Əsəfɔɔ. Owura. Smith, afei wobetumi akɔ na wanya ayaresa. Yesu Kristo ama wo ho aye wo den. Kɔ wo nhylamu no ase; wo menemu renha wo.

Hwan na əde ne nsa kaa no?

²⁵¹ Əbarima bi te akyire ha pεε; ərehunu amane. Wanya adehono wɔ n’aherawa ho benkum so. Ənyε... Əmfiri ha. Wayε adwuma wɔ sikamena mu pεn. Eyε nokore. Me ye əhəhoɔ ma wo koraa. Se εno ye nokore a, him wo nsa. Adehono no wɔ w’aherawa ho benkum so, na worekɔye oprehan animu animu yi ara. Eyε nokore? Womfiri ha. Womfiri kuro yi mu. Wo firi Virginia. Eno ye nokore. Wo gyedi se Onyankopɔɔ nim dee wo ye? Owura. Mitchell, εno ye nokore, kɔ fie na wo ho ntɔ wo. Yesu Kristo ama wo ho aye wo den. Bisa əbarima no! Me nhunuu no da, wɔ m’abrabo mu. Na əte hɔ, rebo mpaees.

Enne da yi na Tweresem!

²⁵² Awuraa bi te akyire ha pεε, wɔ m’akyi, sedee na Sarah wɔ ntomadan no mu no. Ərebo mpaees ama əbabaa. Sore gyina hɔ. Əbabaa no nni ha; əwɔ babaa, əbabaa no. Na wo te se əbaa kɔrɔ no a əbaa Yesu nkyen no, a na əwɔ əbaa bi a na bonsam ato ahyε ne so no. Əbaa no ye... abayewa a adamone ahyε no ma. Ənni ha. Əbaa no firi... Wo firi Carolina Atifi. Wo gyedi saa? Na saa ye nokore, εnyε saa? Owurayere. Orders, wobetumi akɔ fie. Se

wo de wakoma nyinaa begye adi a, wobehunu wo babaa no te se bere a Yesu Kristo wɔ nna no a atwa mu no, ɔkaa se wanya ayeresa no.

²⁵³ Enne da yi na Tweresem yi; Sodom nsenkyerennee no, Aseni a ɔkyenesoc nsenkyerennee no, honam asafo no nsenkyerennee no! Enne da yi na Tweresem yi aba mu wɔ mo ntam. Mo gye no di?

²⁵⁴ Wo begye No ato mu seesei ara se w'Agyenkwa eue ɔyaresafoɔ? Sore gyina wo nan so, obiara, ka se, "Me gye m'ayeresa to mu. Megye No to mu se m'Agyenkwa. Me gye No to mu se me Hene." Obiara nsore ngyina ne nan so.

Enne da yi! Montie, nnamfonom.

²⁵⁵ "Okenkanee Tweresem no, ɔdanee Twere Kronkron no sane maa ɔsofɔo no, ena," ɔkaa se, "nkurɔfoɔ no nyinaa de wɔn ani hwɛɛ No dinn. Na ɔhwɛɛ wɔn, na ɔkaa se, 'Enne da yi na Tweresem yi aba mu.'"

²⁵⁶ Makenkan Tweresem no, de adansee dummienu anaase des ɔkyen saa se yɛte da a edi awies mu, awoɔ ntoatoasoo no a εβεhu Yesu Kristo se ɔresane aba asase so. Na meka kyere mo anadwo yi, bio, enne da yi na Tweresem yi aba mu wɔ mo anisoɔ.

²⁵⁷ Mo a mowɔ Tucson, mo a mowɔ California, mo a mowɔ New York, mowɔ telefon ahoma soɔ, enne da yi na Tweresem yi aba mu wɔ mo anisoɔ.

²⁵⁸ Momma yɛn ani nnye na yenni ahurisie, ɛfiri se Adwammaa no Ayeforhyia adu, na N'Ayeforɔ...N'Ayeforɔ asiesie ɔno ara ne ho awie.

²⁵⁹ Momma yɛn mma yɛn nsa so na yɛmma No animuonyam, mo nnipa nyinaa. Onyankopɔn nhyira mo.



ENNE DA YI NA TWERESEM YI ABA MU AST65-0219

(This Day This Scripture Is Fulfilled)

Saa Nkransem a εfiri Onubarima William Marrion Branham yi, ɔkaa no wɔ Brøfo ankasa mu wɔ Efiada anwummereε, Ogyefuo 19, 1965, wɔ Parkview Junior High School a εwɔ Jeffersonville, Indiana, U.S.A., wɔyi firii nea wakyere agu ahoma so na wɔatintim no sèdes ɔkaa no ara wɔ Brøfo mu. Saa nkyeraseε a εwɔ Asante Twi mu yi Voice of God Recordings na εtintimiis na wɔkyeεkyε.

ASANTE TWI

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org

Suaye Tumi Ho Nkaebɔ

Əho tumi nyinaa ye twerɛfɔɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no afidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bɛkyekye, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempa no bɛtre. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyere aseɛ nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsresre sika wɔ bere a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsem anaa nnoɔma bi a ɛwɔ hɔ a, me sere sɛ twerɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org